


Nahum Sokolov u Sarajevu



DOČEK G. NAHUMA SOKOLOVA NA SARAJEVSKOJ STANICI

Mart 1928.

Nahum Sokolov u Sarajevu

Slike i tekst preuzeti su iz nedeljnih sarajevskih
jevrejskih novina „**JEVREJSKI GLAS**“,
od 23. marta 1928. godine, god. I, broj 10, strane 1 do 5
i
od 30. marta 1928. godine, broj 11, strana 2
Autori tekstova nisu navedeni

PUT G. NAHUMA SOKOLOVA IZ BEOGRADA U SARAJEVO

Noćnim ekspresom, u utorak, 13. marta o. g., oputovao je predsjednik Egzekutive Cijonističke Organizacije g. Nahum Sokolov, u pratnji svoje kćeri gdice Sokolov, g. Lazara Avramovića sa gospodom i g. Šemaja Demaje u Sarajevo. Tim putem, na mnogim stanicama, iako je većim dijelom putovao noću, priređeni su g. Sokolovu sa strane Jevreja lijepi dočeci i ovacije.

U Bosanskom Brodu pozdravio je gosta predsjednik jevrejske opštine g. Alfred Goldberger. Njega je naročito obradovalo što ga je zapala čast da pozdravi predsjednika na vratima Bosne. Tom prigodom predat je g. Sokolovu, u ime opštine, buket cvijeća.

Lijep doček su mu spremili i **zenički Jevreji**. Veliki dio zeničkih Jevreja je izašao na stanicu da pozdravi rijetkog gosta.

U Visokom je izišla pred g. predsjednika naročita opštinska deputacija koja je goste otpratila jedan veliki komad puta.

Strana 5.

PUT G. NAHUMA SOKOLOVA IZ BEOGRADA U SARAJEVO.

Noćnim ekspresom, u utorak, 13. marta o. g., oputovao je predsjednik Egzekutive Cij. Organizacije g. Nahum Sokolov, u pratnji svoje kćeri gdice Sokolov, g. Lazara Avramovića sa gospodom i g. Šemaja Demaje u Sarajevo. Tim putem, na mnogim stanicama, iako je većim dijelom putovao noću, priređeni su g. Sokolovu sa strane Jevreja lijepi dočeci i ovacije.

U Bos. Brodu pozdravio je gosta predsjednik jevrejske opštine g. Alfred Goldberger. Njega je naročito obradovalo što ga je zapala čast da pozdravi predsjednika na vratima Bosne. Tom prigodom predat je g. Sokolovu, u ime opštine, buket cvijeća.

Lijep doček su mu spremili i zenički Jevreji. Veliki dio zeničkih Jevreja je izašao na stanicu da pozdravi rijetkog gosta.

U Visokom je izišla pred g. predsjednika naročita opštinska deputacija koja je goste otpratila jedan veliki komad puta.

JEDNA SVEČANOST

Na ulazu u naš šeher, na stanicu predsjednik Egzekutivne Cionističke Organizacije i cijonistički prvak g. Nahum Sokolov je nagovijestio jednu svečanost, jedan praznik, koji se ima za vrijeme njegovog boravka, u Sarajevu, slaviti. Za boravka svog u Sarajevu, u svojim govorima i u privatnim razgovorima, često je spominjao i opominjao na to da se u jevrejskom Sarajevu slavi svečanost. I mi mitingu dama, u konačnoj riječi, najavio je završetak te svečanosti, koja je bila lijepa.

U Sarajevu se, odista, slavila, za boravka g. Nabuma Sokolova, jedna lijepa svečanost. Nije to bila, dakle, jedna riječ, fraza g. Sokolova, niti samo njegova želja da to bude jedna svečanost, niti nastojanje njegovo da nam je sugerise. Ne, već je to bila svečanost koju sarajevsko Jevrejstvo nije do danas još doživjelo i koju ono neće lako zaboraviti. G. Sokolov je svojom nazočnosti, svojom živom i ubjedljivom riječi, svojom pjesničkom dušom preobrazio obične dane u prazničke, sahatske. Jer kao što se na praznik čovjek odbije od svib briga i grubosti dana i primakne carstvu bez-interesnih osjećanja i duševnog mira, tako smo se i mi, slušajući staro-novu pjesmu jevrejskog naroda iz usta gosp. Sokolova, prenosili iz nepravedne sadašnjice u budućnost, u kojoj će vladati mir i ljubav. I uljuljkivani tom pjesmom, pjesmom slobode i mira, slavili smo svečanost, koja je bila lijepa.

I Sokolov je slavio s nama zajedno tu svečanost. On je uživao u našem gradu i našoj zajednici. Jevrejski život, pun i jedar, ga je oduševljavao. Naše su mu se opštine svidjele... Jevrejske ustanove su mu izvukle iz ustiju mnogo pohvalnih riječi. Pinkes ga je naročito zanimalo. Gostoprимstvo naše ostaće mu uvijek u pameti itd. itd. I usred tog slavlja, iskrenog i nepatvorenog, koje je slavilo cjelokupno Jevrejstvo našeg grada, i staro i mlado, i muško i žensko, on nam je davao, iskreno i od srca, razne časti i odlikovanja. Rekao nam je da je Sarajevo «mati u Izrailju», odlikovao nas je kolajnom «legije časti», i, na odlasku, s vagonskih prozora, uzviknuo nam je «Sarajevo je dobro».

Boravak g. Sokolova u Sarajevu bio je za nas jedna svečanost, jedna jevrejska svečanost. Na jevrejske svečanosti ne jede se samo, ne piye se samo i ne veseli se samo, već se i razmišlja, ozbiljno se razmišlja. Jevrejski praznici nisu samo prilike kada nas se potsjeća na minula vremena i događaje, već su i mementi na dužnosti, zadaće u sadašnjosti za budućnost. Tako i svečanost, koju smo proslavili zajedno sa Sokolovom, nije nam pružila samo priliku da se obradujemo nazočnosti njegovo, da se naužijemo uspjeha koje je do danas

jevrejski narod postigao na svom obnovnom djelu, već nas je i strogo opomenula na rad i žrtve koje imamo da doprinesemo za narod i njegovu obnovu.

G. Nahum Sokolov u Sarajevu

VELIČANSTVEN DOČEK NA STANICI. — MITING U NARODNOM POZORIŠTU. — RAZGLEDAVANJE JEVREJSKIH USTANOVA. — POZDRAVNO VEĆE U JEVREJSKOM KLUBU. — POSJETE KOD PREDSTAVNIKA VLASTI. — MITING DAMA I OSNIVANJE PODRUŽNICE WIZO. — ISPRAĆAJ NA STANICU.

VELIČANSTVEN DOČEK NA STANICI



DOČEK G. NAHUMA SOKOLOVA NA SARAJEVSKOJ STANICI

Sarajevski Jevreji nisu do danas primili u svoju sredinu ni jednog od svojih nacionalnih vođa. A oni su to željeli, što se vidjelo iz oduševljenja koje je zavladalo u našoj zajednici na prvu vijest o dolasku jednog od cijonističkih prvaka i predsjednika Egzekutive Cijonističke Organizacije, uvaženog g. Nahuma Sokolova. To se oduševljenje očitovalo i zapažalo u nestrpljivom očekivanju velikog gosta, koje je, iz dana u dan, postajalo sve nestrpljivije, u velikom interesovanju za sve priredbe koje su se priređivale u čast velikog gosta i u veličanstvenom dočeku, koji mu je, u srijedu, 14. marta o. g., u 2 sata po podne, sarajevsko jevrejsko građanstvo priredilo. Na mnogim jevrejskim kućama

izvješene su jevrejske zastave a mnogi su trgovci, za tu prigodu, okitili svoje izloge jevrejskim trakama i magen-davidima.

Još mnogo prije 2 sata, kada je određen, po programu, dolazak g. Sokolova, našla se na stanici nepregledna masa jevrejskog građanstva na okupu. Kraj kancelarije željezničkog predstojnika, za čilimom u tu svrhu postavljenim, a na kojem je bilo izvezeno velikim slovima «Dobro došao», stajao je građanski odbor za doček Nahuma Sokolova, sastavljen od reprezentanata svih jevrejskih društava i ustanova. Tu su se nalazili još i delegati višegradske, travničke i zeničke jevrejske zajednice i reprezentanti štampe.

Voz je ušao u sarajevsku stanicu s jednim zakašnjenjem od četvrt sata. Kad se g. N a h u m S o k o l o v, u pravnji svoje kćeri gđice Sokolov, g. Lazara A v r a m o v i Ć a, predsjednika Kuratorija za Keren Hajesod u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i njegove supruge, g. Š e m a j e D e m a j a, narodnog poslanika i sarajevske delegacije, poslane sa strane građanskog odbora visokom gostu u susret, pojavio na vratima salonskih kola, iz hiljadu grla se zaorio gromki «Hedad».

G. Nahuma Sokolova, još na stanici, pozdravio je pročelnik građanskog odbora za doček nadrabin g. dr. M o r i c L e v i ovim riječima:

Visoko poštovani naš prvak i vođo, gosp. Nahum Sokolov!

Srećan sam što mi je zapala čast u dio da Vas, visoko poštovani gospodine, ispred Jevreja grada Sarajeva, pozdravim dobrodošlicom.

Jevreji grada Sarajeva poštuju i cijene Vaše velike zasluge koje ste stekli za preporod jevrejskog naroda u svetoj prastaroj domovini, u Palestini. Oni se osjećaju osobito počašćenim i odlikovanim Vašom cijenjenom posjetom i srećni su što Vas mogu pozdraviti kao svog gosta, iako, na žalost, za kratko vrijeme, i da čuju Vaše mudre riječi i savjete o našem budućem radu i nastojanju za obnovu jevrejske domovine.

Pozdravljam Vas svesrdno u ime Jevreja našega grada i kličem Vam:

*Dobro nam došao mili i poštovani goste, rebi Nahran Sokolov! Hedad!
Živio!*

Zatim je gđica G r a z i a, kćerka g. Alberta Alkalaja pozdravila je goste sa nekoliko riječi na hebrejskom jeziku, i predala g. Sokolovu buket cvijeća. Očito dirnut, g. Sokolov je poljubio mladu hebrejisticu u čelo.

Gđici Sokolov je predala buket cvijeća gđa. Rifka nadrabina dra. Levija, a gđi. Lazara Avramovića g. Dr. Žiga Bauer.

Na to je uzeo riječ g. Sokolov, koji je, na njemačkom jeziku, rekao ovo:

Ja sam oduševljen tim veličanstvenim dočekom koji mi prirediste. Ja sam oduševljen i dočekom koji su mi priredile one male stanice, na putu iz Broda za Sarajevo. Oduševljen sam, jer sam običan, jednostavan čovjek i jer to vaše oduševljenje ide na račun idealna kojemu ja služim, a koje je i Vama ideal. Ja ne radim u svom interesu, niti u interesu Vašem, već u interesu čitavog naroda. Moj ideal, naš ideal, za koji živimo, trpimo, za koji se borimo i mučimo je ideal narodni, ideal cjeloukupnosti.

Ovaj momenat, ovaj doček je početak jedne velike svečanosti koju ćemo da slavimo i koja će donijeti velike plodove idealu kojem služim i ideji koju zastupam.

Srećan sam što mi se pružila prilika da Vas posjetim, da posjetim jednu staru i dičnu opštinu.

Da žive Jevreji grada Sarajeva i čitavo njegovo pučanstvo!

Zatim je uvaženi gost, u pratnji građanskog odbora i u buci mnogih usklika, ostavio stanicu, sjeo u automobil i odvezao se u hotel Evropu, gdje je i odsjeo.

G. Nahum Sokołow u Sarajevu

VELICANSTVEN DOČEK NA STANICI — MITING U NARODNOM POZORIŠTU — RAZGLEDAVANJE JEVREJSKIH USTANOVU — POZDRAVNO VEĆE U JEVREJSKOM KLUBU — PESJETE KOD PREDSTAVNIKA VLASTI — MITING DAMA I OSNIVANJE PODRUZNICE WIZO. — ISPRACAJ NA STANICI.

VELICANSTVEN DOČEK NA STANICI

Sarajevski Jevreji nisu do danas primili u svoju sredinu ni jednog od svojih nacionalnih vođa. A on su to želeli, što se vidjelo iz oznakevoda koje je zavodio u našoj zajednici na prvu vijest o dočeku jednog od cijonskih privaka i predsjednika cijenskive Cijonističke Organizacije, uvaženog g. Nahuma Sokołowa. To se odusevljeno je otvorilo i zapazio u nestrpljivo očekivanju velikog gosta, koji je, iz dana u dan, postajao sve nestrpljiviji, u velikom interesovanju za sve pripeće koje se pripremavaju u čast velikog gosta i u veličanstvenom dočeku, koji mu je, u srijedu, 14. marta o. g., u 2 sata po poane, sarajevsko jevrejsko građanstvo priredilo. Na mnogim jevrejskim kućama izvješće su jevrejske zastave a mnogi su trgovali, za tu prigodu, okitili svoje izloge jevrejskim trakama i magen-davidima.

Jos mnogo prije 2 sata, kada je određen, po programu, doček g. Sokołowa, naša se na stanici negrepetačna masa jevrejskog građanstva na okupu. Kraj kancelarije Željezničkog predstojnika, za člankom u svu postavljenim, a na kojem je bilo izvezeno velikim slovinama »Dobro došao«, stajao je građanski odbor za doček Nahuma Sokołowa, sastavljen od predstavnika svih jevrejskih društava i ustanova. Tu su se našli još i delegati višegradske, travnikske i zemaljske jevrejske zajednice i reprezentanti slampi.

Vod je ušao u sarajevsku stanicu s jedinim zakasnjemom od četvrti sata. Kad se g. Nahum Sokołow, u pratnji svoje kćeri gđice Sokołov, g. Lazaru Avramoviću, predsjedniku Kuratorija za Keren Hajesod u Kraljevini Srbija, Hrvatska i Slovenaca i njegove supruge, g. Semajnu Demaju, narodnog poslanika i sarajevske delegacije, poslane sa strane građanskog odbora visokom gostu u susret, pojavio na vratima salonskih kola, iz hiljadu grla se zvorio gromki »Hedade«.

G. Nahum Sokołowa, još na stanici, pozdravio je pročelnik građanskog odbora za doček nadražni g. dr. Moric Levi ovim riječima:

Visoko poštovanu naš prvak i vodo, gosp. Nahum Sokołow!

Srčan sam što mi je zapala čast u dio da Vas, visoko poštovani gospodine, ispred Jevreja grada Sarajeva, pozdravim u dobrodošljicom.

Jevreji grada Sarajeva poštuju i cijene Vase velike značuge koje ste stekli za preporod jevrejskog naroda u svetu prastarog domovina, u Palestini. Oni se osjećaju osobito počasnim i odlukovanim Vašom cijenjenom posjetom i sreću su što Vas mogu pozdraviti kao svog gosta, tako, na žalost, za kratko vrijeme, i da čuju Vaše mudre riječi i savjete o našem budućem radu i nastojanju za obnovu jevrejske domovine.

Pozdravljam Vas sveradno u ime Jevreja našeg grada i kličem Vam:


Dobro nam dospe mili i poštovani goste, rebi Nahum Sokołow! Hedad! Ziv!

Zatim je gđica Grazia, kćerka g. Alberta Alkalaja pozdravila je goste sa nekoliko riječi na hebrejskom jeziku, i predala g. Sokołowu buket evješta. Često dinut, g. Sokołow je poljubio mladu hebrejsku u čelu.

Gđice Sokołow je predala buket evješta gđi Rifka nadražni dra. Levija, a gđi Lazar Avramović g. Dr. Žiga Bauer.

No to je uzeo riječ g. Sokołow, koji je, na njemačkom jeziku, rekao evo:

Ja sam odusjevjen tim veličanstvenim dočekom koji mi pridreste. Ja sam odusjevjen i dočekom koji su mi pridreste one male stanice, na putu iz Broda za Sarajevo. Odusjevlen sam, jer sam obišao, jednostavan čovjek i jer to važe odusjevlenje ide na račun idealu kojemu ja služim, a koje je i Vama ideal. Ja ne radim u svom interesu, niti u interesu Vašem, već u interesu čitavog naroda. Moj ideal, naš ideal, za koji živimo, trpimo, za koji se borimo i mučimo je ideal narodni, ideal cjelokupnosti.



DOČEK G. NAHUMA SOKOŁOWA

jer nije mogao dobiti ulaznice. Vejlko se interesovanje za riječ predsjednika g. Sokołowa vješto i u tome je da je još u subotu prvi dan prodavanja karata za miting, uva su kača raspodana. Mitingu su prisustvovali čivana vlasti sa većim zapunom g. Mil. Nikolićem na čelu.

Miting je otvarala »Lira« pjevanjem »Aieiae«, pod odzivom dirigovanjem g. Ljubo Božića, aliozvano i smagalo pjevanje našeg pjevačkog društva unutar je u proučanu neko prazničko nasrtoj.

Gosta je pozdravio u ime građanskog odbora za doček i u ime Jevreja grada Sarajeva, najpre hebrejski, zatim srpsko-nravski, nadražni g. dr. Levi te je rekao evo:

Braćo i sestrelj

Ne nalazim dovoljno riječi da dam oduševljajuću Jevreju našega grada prema svom očnjom pravcu i vodi, vektom preduzimanju jevrejskoga duha, godispodnu nahumu Sokołowa, uoga me i sada imamo stecu da pozuravimo u našoj sredini. Sto znaci pojava Nahuma Sokołowa za jevrejski narod, od kojega je zamasnja njegov obim i svestrani znanstveni i kulturni rad, a naročito njegovo dejstvovanje kao cijanstvog vode, to će članu tučanu pokolenja biti kadri da dovođeno očijene i uvaze. Mi stojimo njezinu prehizbu, naša je perspektiva prema njezinu jako skućenu, te istom što vidimo njegovu veliku konturu.

Uz našeg predsjednika Weizmannu, naš je Sokołow drugi stup, na kojem leži cijeli taret i sva odgovornost za rad i uspjeh naše Cionističke Organizacije na obnovi jevrejske domovine u Erec Israelu.

On je jedan od najprominentnijih predstavnika preporoda jevrejskog duha i jedan od najjačih pobornika za slobodu jevrejskog naroda.

Odan svojoj svetoj i velikoj misiji, pred svih važnih poslova i teških briga za ostvarenje naših zajedničkih idealja, on nalazi još dovoljno vremena, da svaki čas iznemadi i obdariti jevrejsku javnost svojim dubokim znanstvenim radovima i djelima. A za više, draga braćo, evo ga vidite u svojim starim danima, gđije nosi

teško breme svede svoje misije, on ne stedi sebe od teških i napornih palovanja i evo ga nalazimo kao elastičnu i svježu mladiću čas u Južnoj Africi, čas u Americi, u Kanadi, u raznim metropolama i gradovima Evrope i izvan nje, da svojom ubjedljivom riječi, a još više, da svojom, od svih Jevreja poštovanom, lješnoscu budi i sokoli našu braću na uspravnim i pozitivnim rad za našu zajednicu svetu stvar.

On je došao i u prestonsku naše Kraljevinu, bio je primijenj u audienciju kod našeg uzvišenog i dnevnog Kralja, razgovarao je i sa našoj najdoljnijim predstavnicima naše Kraljevske Vlade i s tim smo, što će iz naše Kraljevine ponjeti najbolje utiske o jednoj slobodnoj državi, koja, cijeneci nadavse svoju slobodu, podudrjuje istu svim svojim predstvincima bez razlike vjere i narodnosti.

Potrudio se naš prvak i voda i do nas, u našu lijepo Šeher-Sarajevo.

Braćo i sestrelj!

Cijonizam nije više pokret jednog izvjesnog kruga umutar Jevrejskoga, on obuhvaća dansu cijeli Jevrejski narod. Srpski Jevrejin, koji još nešto osjeća, sa svojom zajednicu, mora da upregne sve sile i doprinese, načinjeći materijalno štete za oštarenje ovog našeg velikog idealja. Cijonizam nije više, ako hoćeš, ni samo naša, teškutivo je vje-

žiti.

Govor g. predsjednika je učinio velik utisak na prisutike, koji su se mirno razmislili kućama pod dojmom riječi cijonističkog privaka i diplomate svjetskog glasa.

Iza predavanja, u stanu predsjednika sel. Opštine g. Avrama Majera Altara održano je sjelo u čast gosp. N. Sokołowa. Sjelo je trajalo duboko i ponosno. Časim gostiju, bio je pozvan na sjelo jedan veliki broj uglednih sarajevskih ljestica.

RAZGLEDAVANJE JEVREJSKIH USTANOVU

U četvrtak, 15. marta, u jutro, posjetio je g. Sokołow sa svojim društvom, a pravilni građanski odbori sa nadražnom g. drom Levijem na čelu, važnije sarajevske jevrejske ustanove. Nešto malo iz 10 sati, stigao je u sel. Opištinu, gdje se zadržao skoro 2 sata. U kancelariju set. Opištine dočekali su velikog gosta nekoj članovu opštinskog odbora sa predsjednikom g. Avramom Majerom Altarcem na čelu. Tu je najprije razgledao opštinsku biblioteku. Naročito mu se svido stari pinkes koji predstavlja za sarajevsku opštinku i za istraživanje njeone prošlosti veliku vrijednost. U novom pinkesu je otvorena nova stranica prigodom dolaska njegova. Posljednja stranica je otvorena za polaganje kamena temelja velikog sefarđskog hrama u Sarajevu. U pinkesu, pod posvetom, njenim učinjenjem, g. Nahum Sokołow je zabilježio, na hebrejskom, ovo:

Naročiti mi užitak priznaju poštuju koju činim ovom svetištu sarajevskih Sefarada i činjenica da sam u njoj sreću svetištenstvo sa g. drom Levijem na čelu i vijeće tako jedne drevne i odlične opštine. Blagoslovim našu braću: bio Bog s Vama i sa svim vašim djelima! Napredujte na dliku i slavi Vaše zajednice.

Nahum Sokołow.

Iza toga je slijedio potpis gđice Sokolov.

U Lazar Avramović je potpisao prokes sa posvetom na jevrejsko-srpskom jeziku, u imu jugoslavenskog Keren Ha-Jesoda. Na tu posvetu je našao da potpis njegova supruga gđa Malida Avramović, isto je učinio i g. Semajna Demajo kada narconi posinak.

Iza toga je g. Sokołow posjetio »Safra Berutu«, koja se nalazi isto u zgradici sef. opštine. Sarajevi učitelj i upravitelj hebrejske škole g. Jakov Maestri izveo je pred velikog gosta svoje mœnike koji su ležerno i ljevidno odgovarali na razna pitanja iz Jevrejske historije i iz palestnografije. Pitanja je postavljao, o sim g. maestra, i sam g. predsjednik G. Sokołowa je radi i uspjeh u »Safra Berutu«.

»Safra Berutu« je dočekala velikog gosta pozitivno učiteljice gđice Konforje. Učenica Donka Papo je predala g. Sokołovu kitu cvijeća, a učenici Bahat gđice Sokołov. Djeca u »Gan-ajela dimu« su deklamovala hebrejske pjesme, igrala jevrejske igre i odgovarala na pitanja njihove učiteljice. G. Sokołow je bio dirnut lijepim radom u ovoj školi, što je naročito izrazio nadražnik g. dr. Levij.

Iza posjetu u opštini, posjetio je g. Sokołow građunu novog sef. hrama, koju je razgleđavao osobitim interesom i di- vljenjem.

Pošlije toga, odvezao se automobilom po stanu g. Chajima Weitznera, starog svog poznaništa, koji je već dugo vremena bolestan. Razgovor između g. Sokołowa i g. Weitznera bio je veoma srđan i prijateljski. G. Weitzner je izjavio da je to njegov najljepši trenutak u starim njegovim danima.

Toga dana je priredio u »čak uvaženim gostima nadražni g. dr. Moric Levi. Na ručku je bilo osim gostiju i mnogo drugih pozvanih.

U 6 sati bili su gošti pozvani na čaj kod predsjednika »čak opštine« g. dr. Rothkopfa.

POZDRAVNO VEĆE U JEVREJSKOM KLUBU

Istog dana u veče održano je pozdravno veće u Jevrejskom Klubu. Prostorije Jevrejskog Kluba bile su duple pune. Karte za tu priredbu bile su rasprodane 3 dana prije, što je vidan dokaz da su sarajevski Jevreji bili željni riječi i savjeti velikog vode. Nešto malo iz 9 i po sati, stigao je u svečanu salu g. Sokołow sa svojom kćerkom i hebrejskim gostima. Sa svih strana bili su gošti burno pozdravjeni sa »Hedade.«

VELIKI MITING U NARODNOM POZORIŠTU.

Istoga dana, u 7 sati u veče, održan je u Narodnom Pozorištu veliki miting. Rijetko je kada Narodno Pozorište bilo ovako puno. I pred vratima njegovim stajao je još jedan veliki broj interesovanog svijeta, koji se morao vratiti kući, jer nije mogao dobiti ulaznice. Veliko se interesovanje za riječ predsjednika g. Sokolova vidjelo i u tome što je još u subotu, prvi dan prodavanja karata za miting, ona sva kuća rasprodana. Mitingu su prisustvovale civilne vlasti sa velikim županom g. Mil. Mkolićem na čelu.

Miting je otvorila «L i r a» pjevanjem «Aleluje», pod odličnim dirigovanjem g. Ljube Bajca. Milozvučno i sinagogalno pjevanje našeg pjevačkog društva unijelo je u publiku neko prazničko nastrojenje.

Gosta je pozdravio u ime građanskog odbora za doček i u ime Jevreja grada Sarajeva, najprije hebrejski, zatim srpsko-hrvatski, nadrabin g. dr. L e v i. On je rekao ovo:

Braćo i sestre!

Ne nalazim dovoljno riječi da dam oduška osjećajima Jevreja našega grada prema svom dičnom prvaku i vođi, vetlikom predstavniku jevrejskoga duha, gospodinu Nahumu Sokolovu, koga mi evo sada imamo sreću da pozdravimo u našoj sredini. Što znači pojava Nahuma Sokolova za jevrejski narod, od kojega je zamašaja njegov obilni i svestrani znanstveni i kulturni rad, a naročito njegovo dejstvovanje kao cionističkog vođe, to će istom buduća pokoljenja biti kadra da dovoljno ocijene i uvaže. Mi stojimo njemu preblizu, naša je perspektiva prema njemu jako skučena, te istom što vidimo njegovu veliku konturu.

Uz našeg predsjednika Weizmanna, naš je Sokolov drugi stup, na kojem leži cijeli teret i sva odgovornost za rad i uspjeh naše Cionističke Organizacije na obnovi jevrejske domaje u Erec Israelu. On je jedan od najprominentnijih predstavnika preporoda jevrejskog duha i jedan od najjačih pobornika za slobodu jevrejskoga naroda.

Odan svojoj svetoj i velikoj misiji, pored svih važnih poslova i teških briga za ostvarenje naših zajedničkih idea, on nalazi još dovoljno vremena, da svaki čas iznenadi i obdari jevrejsku javnost svojim dubokim znanstvenim radovima i djelima. A šta više, draga braćo, evo ga vidite u svojim starim danima, gdje nosi teško breme svete svoje misije, on ne štedi sebe od teških i napornih putovanja i evo ga nalazimo kao elastična i svježa mladića čas u Južnoj Africi, čas u Americi, u Kanadi, u raznim metropolama i gradovima Evrope i izvan nje, da svojom

ubjedljivom riječi, a još više, da svojom, od svih Jevreja poštovanom, ličnošću bodri i sokoli našu braću na ustrajni i požrtvovni rad za našu zajedničku svetu stvar.

On je došao i u prestonicu naše Kraljevine, bio je primljen u audijenciju kod našeg uzvišenog i dičnog Kralja, razgovarao je i sa najodlučnijim predstavnicima naše Kraljevske Vlade i sretni smo, što će iz naše Kraljevine ponijeti najbolje utiske o jednoj slobodnoj državi, koja, cijeneći nadasve svoju slobodu, podjeljuje istu svim svojim pripadnicima bez razlike vjere i narodnosti.

Potrudio se naš prvak i vođa i do nas, u naše lijepo šeher-Sarajevo.

Braćo i sestre!

Cijonizam nije više pokret jednog izvjesnog kruga unutar Jevrejstva, on obuhvata danas cijeli jevrejski narod. Svaki Jevrejin, koji još nešto osjeća, za svoju zajednicu, mora da upregne sve svoje sile i doprinese najveće materijalne žrtve za ostvarenje ovog našeg velikog idealta. Cijonizam nije više, ako hoćete, ni samo naša. isključivo jevrejska, stvar. On je danas jedan problem opšteg međunarodnog karaktera, koji su svi kulturni narodi pozvani da riješe i moraju ga riješiti.

Radi se o uspostavljenju na sopstvenoj etničkoj bazi onoga naroda, koji je dao cjelokupnom čovječanstvu najsvetiji temelj njegovoj kulturi, radi se o tom, da se nastavi nit istorije ondje, gdje je prije dvije hiljade godina prekinuta, o vraćanju starodrevnim jevrejskim mudracima i prorocima biblijskoga doba, radi se o preporodu jevrejskoga genija, od kojega čovječanstvo imade jos mnogo da očekuje.

Cijonizam ima da riješi problem zbljenja zapadne i istočne kulture. Jevrejski je narod kao nijedan drugi pozvan, da riješi taj veliki problem ljudskoga roda. Porijeklom semita iz Orijenta, vaspitan i prožet kulturom zapada, jevrejski narod će biti kadar da, svojim jakim duševnim osobinama, svojim višetisučljetnim genijem, da čovječanstvu sintezu ovih dviju kultura i da pronađe nove akorde u duši ljudskoga roda.

Braćo i sestre! Velika i sveta je ova naša zadaća. Koliko velika i sveta toliko ogromna i teška, ali dolična neumrllog jevrejskog genija. Jedinstvena je ona u povjesnici čovječanstva, i baš zato pozvan je jevrejski narod da je riješi.

Prvi su koraci učinjeni, čvrsti i zdravi temelji položeni; ne klonite duhom! Podignite oči svoje ovamo, ovom našem starini, gledajte ga u sedamdesetoj

godini života njegovog, u doba kada svaki drugi smrtnik traži mir i brižljivu kućnu njegu, gledajte ga kako on žrtvuje sve, svoj život, svoje zdravlje, sve za naš sveti ideal. Neka on bude naš uzor - Braćo i sestre! Slijedimo ga i slijedimo njegov put!

Nahum Sokolov, he da d!

Na to je sa upravnikove lože, gdje je sjedio, u društvu s kojim je iz Beograda stigao i još nekih članova građanskog odbora, burno pozdravljen od razdragane publike, došao na pozornicu.

Na uzdignutoj govornici, održao je g. Nahum Sokolov svoj veliki govor, koji donosimo, u velikim potezima, na uvodnom mjestu.

Gовор г. предсједника је учинио велики утисак на присутнике, који су се мирно разишили кућама под дојмом ријечи цијонистичког првака и дипломата svjetskog glasa.

*

Iza predavanja, u stanu predsjednika sefardske Opštine g. Avrama Majera Altarca održano je sijelo u čast gosp. N. Sokolova. Sijelo je trajalo duboko iza ponoći. Osim gostiju, bio je pozvan na sijelo jedan veliki broj uglednih sarajevskih ličnosti.

ZBOG VAŽNOSTI SADRŽAJA PREDSTAVLJANJA I GOVORA G. NAHUMA SOKOLOVA KOJI JE ODRŽAO NA MITINGU U SARAJEVSKOM NARODNOM POZORIŠTU PRENOSIMO KOMPLETAN TAJ TEKST IZ „JEVREJSKOG GLASA“

Veliki govor Nahuma Sokolova

održan na mitingu u Narodnom Pozorištu, u srijedu, 14. marta o. g.*)

Drage sestre, draga braćo i mnogopoštovani g. nadrabinu!

Gоворио бих Вам мојим језиком, а то је хебрејски, или Вајшм, а то је српски, или, ја, одиста, неизнаам којим језиком. Говорићу Вам језиком срца, Ви ћете то превести и Ви ћете ме разумјети.

Сада почиње за нас једна свећаност, и та ће свећаност трајати неколико дана. Увертиру те свећаности сам већ данас видио и чуо на станици где сте ме оноликом живahnosti примили. Сами свећаност је започела данас лијепим говором Вајег г. надрабина, старог мого пријатеља, кога високо цијеним. Ја сам његове ријечи разумio, jer ja нешто од tog језика razumijem, i ako ne toliko da bih Вам mogao njime говорити.

Хебрејски језик је познат као официјелан језик, он је језик центрума у Palestini. Али ја хоћу да ме Ви razumijete, i zato ћу говорити једним другим језиком koji je, Vama приступаčан.

Ја много ресpektiram stare јеврејске општине, и ја стојим, овдје, пред једном таквом јеврејском општином, која је древна и историјска. Ја ресpektiram, уз то, и земље, које су доživjele једну ренесансу. И Вајша је земља једна од таквих која је сада у процесу да коначно изведе ту ренесансу. Ја сам то рекао и Вајем краљу и Вајој влади у Београду, а то ја то и Vama kažem. Jer ја не правим никакве razlike između onoga što говорим краљевима i onoga što говорим једном брату. Јућер сам говорио с Вајим Краљем, којему сам ово рекао: Ви сте — mislim: Вајша земља — produkt једне идеје, упрано као mi Jevreji. То је назајајко, sveto i važno. Mi oboje bijasmo под једном извјесном владом, mislim Вајша земља i Palestina. То се је промјенило i mi smo u jednoj ренесansi. Не официјелна сличност, већ nutarnja sličnost, nutarnji afirmитет је за нас један zajednički simbol будућности.

Vi ste овдје u jednom gradu koji uspješno napreduje, u prkos многим poteškoćama na koje nailazite. To je sasvim prirodno. Isti slučaj je i u Palestini.

*) Po stenogramu g. Makse Adlера

Ali uza sve to mi vjerujemo u budućnost. I vi ćete prebroditi sve te poteškoće, što Vam ja želim, jer ja svim ljudima dobro želim. Ja Vam to želim jer Vi imate i titul na to kao Jevreji grada Sarajeva. Grad Sarajevo je mati u Izraelju. U Francuskoj je običaj, da se ne samo osobama već i gradovima daje «Legion d'honneur». Odlikovani su bili gradovi na čast oficira i komandanata legije. I ja Vam dajem takav jedan «legion d'honneur». To je jedna velika počasna diploma. To ste vi zaslužili, i sada ću da govorim o velikoj tradiciji Sefarada.

Zapravo, ja do danas nisam znao da sam Aškenaz. Ovdje sam ja to tek doznao. Ja se sada nalazim u položaju onog Molierovog junaka, koji je u prozi govorio, ali nije znao da je to proza. Ja nisam znao za tu razliku. Ja se smatram Sefardom, ne što sam naišao, u svojoj genealogiji, na tragove mog sefardskog porijekla, već što, kao istoričar, imam interesa za istoriju Sefarada. Vi ste bili — oprostite mi — istjerani, vi ste martiri, vi ste doživjeli inkviziciju, ali samo jedamput. A Aškenazi su bili istjerani, al ne samo jedamput, već stotine puta. Ima nešto u istoriji Sefarada što nam je sveto i dragocjeno. I riječ «sveto» upotrebljavamo mi kada se radi o martiriju. Obzirom na to, spočetka smo bili štedljivi, poslije štedljiviji a danas su samo ti mučenici sveti. Ja se klanjam pred Vama za Vaše mučeništvo. Sefardi su — to ne znaju ni oni sami — mnogo pretrpjeli. Nad njihovim glavama lebdi aureola. Ja hoću da Aškenaze uzmem u zaštitu, i hoću da kažem, da su oni, iako nemaju te aureole nad glavama, imali da prebrode drugo teško zlo. Mi svi imamo svoje prednosti, svoje kreposti, svoje mane i svoje slabosti. Priznajmo jedared da smo svi mi grešni ljudi, i da jedini zakon tražimo i nalazimo u velikoj riječi: šalom.

Moje gospođe i gospodo! Ako jednom budete otišli u Palestinu, to Vam ja od srca želim i preporučujem Vam, budite sigurni da Vam je prvi pozdrav u njoj «šalom», i da će zadnja riječ, koju ćete čuti pri polasku, biti «šalom». To nisu slučajnosti, to je radi toga što je za nas prvi uvjet u svijetu: šalom. Mi se ne smijemo dijeliti, mi smo zatvoreni sa svih strana, mi moramo uvijek predstavljati jedan front. Mi možemo pripadati raznim strujama i strankama. To je bogatstvo jevrejskog naroda. To je bilo uvijek, to je bilo i u Palestini a to će ovako i ostati. To su zvukovi velike simfonije i boje jedne velike slike.

Jevrejski duh je slobodan, on nije podložan, on stoji u ravnoteži sa ostalim koji su takođe slobodni, i tajna je u tome što on želi slobodu za sebe i hoće da je pribavi i drugima. Ja sam srećan što se nalazim u takvoj jednoj familiji, u kojoj vlada mir, i ja vam želim mir. Ja sam siguran da Vi niste sami: sve teži ka miru, i mi ćemo mir imati, i ja dolazim Vama kao čovjek mira. Mi hoćemo svijetu

pokloniti mir. Mi smo uвijek željeli mir. Vi znate, svijet je osnovao jedan aeropag. To je Savez Naroda. Muževi velike sinode su molili još pred 2000 godina za Savez Naroda. Ali mi ne želimo patente niti patent-procese. Bog dao, da i drugi dođu do drugih velikih ideja. Mi se ne želimo odlikovati. Mi odbijamo privilegije da budemo prvi. Ako uistinu bude mir, koji se propovijeda u Ženevi, pravi mir, čovječanstvo je oslobođeno mnogih zala i patnja koje je svijet sam sebi stvorio. Mi trebamo mir, jer Jeruzalem znači mir, a to je šalom. Juče sam rekao Vašem Kralju da mi trebamo mir. — Vi morate položiti kamen temeljac mira.

Moram Vam iskreno priznati, koliko sam god studirao to pitanje, neznam i nisam pronašao zašto baš iz Jerusalema mora doći mir, iz one zemlje na primorju Sredozemnog Mora, na putu za Sinaj. I zašto da ideja o monoteizmu nastane baš na onom komadiću zemlje, a ne na Rajni, Dunavu ili Volgi. To ja ne znam. Sigurno su to pitanje sebi postavili i naši predčasnici. To su, sigurno, stvari čiji se uzroci ne dadu vidjeti niti razumom našim razumijeti. Ili su, vjerojatno, ti uzroci u tome što se kazivalo: Palestina je obećana zemlja, tu je zemlju sam Bog obećao našim roditeljima, i mi onda kažemo, mi smo naročita rasa, Bog je nas izabrao. To nije nikakvi predikat, već nam je Bog dodijelio jednu funkciju u svijetu da mi moramo živjeti kao familija. To ima jednu veliku svrhu za čitavo čovječanstvo. Odanle je toliko svijetla izbilo i proteklo u sve pravce, i svi su to svjetlo odanle primili. Ne samo mi Jevreji, već i hrišćani i jedna druga monoteistička vjera. Zašto? To su duboki uzroci. Možda, jer su tamo ljudi i priroda drukčije izgrađeni, nebo drukčije izgrađeno. Mi smo tamo dugo živjeli: pravi jevrejski tip je tamo nastao. Samo tamo. Pa i drugdje negdje u svijetu, u zajednici s drugim. Ali našu povijest u našem duhu smo tamo, u našoj svetoj zemlji, stvorili, pod kontrolom naših profeta koji nam nisu rekli da to ne smijemo uraditi kao Egipćani, već su nam kazali kako imamo da radimo.

A šta je ta naša originalnost? To je naš hebrejski jezik, koji je Jevrejin sam stvorio po svom ukusu i po svom duhu za izražavanje svojih misli. To je naše duševno blago i u njemu je pisana biblija. Čovjek se čudi, ne razumije: pisano je i na drugim jezicima mnogo šta, ali baš ovo što je pisano hebrejski da bude opšte poznato. Biblija je prevedena na 500 jezika. Osnovana su biblijska udruženja koja su sebi stavila u zadatak da prevedu bibliju u jezike najdivljijih naroda, pa i u jezike koji još nisu istraženi. Ima i drugih velikih knjiga i djela. Na primjer Homer i druga velika grčka i rimska djela. Sve one ne znače za čovječanstvo ono što biblija znači. Naravno, to nije slučaj da je ona mala knjiga, biblija, koja je proizvod onog malenog naroda, tokom hiljada godina postala opšte svjetsko dobro.

U Palestini imamo tražiti izvore našeg duha. Ta je zemlja donijela svjetu mir, i naša je misija, sada, da potpomognemo rad na postizavanju tog mira koji je čovječanstvu tako potreban i za kojim ono toliko teži.

I kada ovdje tvrdim da mi stojimo danas pod Savezom Naroda, ne pretjerujem nimalo. To je činjenica kojom moramo da računamo, i na koju moraju računati oni koji pripadaju Savezu Naroda. Svaka vlada, koja pripada Savezu Naroda, ima u njemu i svoje zastupnike. Tu postoje komisije, mandati koji sve događaje u svijetu tamo ispituju. I na nas se tamo obraća pažnja. Naš se rad tamo ispituje, da li je on dobar ili rđav. Tamo se o svemu izvještava. Pojedini delegati putuju i u Jerusalem da se na mjestu osvjedoče o svemu šta se tamo radi. To će Vam biti dostatno da Vam ukažem na razliku koja postoji između današnjeg i predratnog vremena.

Za života nezaboravnog Theodora Herzla, Palestina bijaše za nas jedan daleki ideal, san. Nije bilo većeg čovjeka za nas od Herzla. On je imao mnogo razumijevanja za dušu našeg naroda i posjedovao jedno veliko i bistro znanje. On je postavio i bazelski program. Nije niko mogao vidjeti dalekosežnije od njega. On je znao da je Engleska od važnosti u tom djelu, i on je na nju, par puta, upućivao. On je o tome i govorio i pisao. I mi stojimo pred jednom tajnom: Palestina bijaše u ono vrijeme turska provincija, i njegov put je uvijek vodio, ne u Carigrad, već u London.

Hoću da Vam budem iskren i iskreno da Vam govorim.

Ja sam više jedan pisac, ja manje tražim privrženike, a više tražim protivnike. Ja želim još uvijek učiti. Ja se ne držim nikada jedne dogme. Ja sam čuo riječi mnogih protivnika. Oni su govorili uvijek: vi nećete dobiti zemlju od vlada, a ja sam im uvijek kazivao: pa, mi ćemo je dobiti.

Mi smo nekad imali posla s Turskom, i svijet nas je pitao zašto se mi želimo podvrgavati turskoj vlasti. Svijet nam je kazivao da imamo da prenesemo u Palestinu samo jedan dio Jevreja, i to prognanike iz Rusije. Onda nam je dalje govorio i predbacivao zašto mi baš da želimo u Palestinu, kad nam Amerika pruža bogato uhljeblje. I slična su nam pitanja postavljali i ja sam se uvijek nalazio u neprilici, ali nisam prestao biti cijonistom, i uvijek sam kazivao: Mi hoćemo Palestinu, i u njoj je naša budućnost.

No, u to vrijeme cijonizam bila je jedan projekt. Danas je vrijeme drugo. Velika je razlika između onog vremena i danas. Danas nije bolje, nekada bila je, možda, i bolje. Naša je vrijeme drukčije. Mi imamo drugi položaj. Položaj se daleko promjenio. To bilo je nekada jedan projekt, a danas je to jasno pravilo, i to današnja Palestina je nastala iz onog istog pravila, iz kojeg su nastale mnoge i mnoge izazvane države. To sam ja rekao svima ministarima i vladarima, s kojim sam imao priliku govoriti. Palestina je prešla sve one instance, upravo kao i sve izazvane države. Mi više nismo projekt, i više nije pitanje da li smo mi za ili protiv, mi smo tu, i Palestina ne smije se više smatrati jedinim upitnikom. Palestina nije više jedno bezvlaščanstvo, jer je Engleska preuzeala mandat nad njom, i to pod utjecajem da se tamo osnuje domaćina za Jevreje. Bez tog uvelata pada mandat Engleske, upravo kao i mandat Francuske nad Sirijom, jer je Palestina jedan dio te cjeline. Cijonizam nije više čisto jevrejski stvar. Ne, iako se ona nastaje, on je postao svjetska stvar i svi se svijet za nju interesuju. I mi moramo biti sretni, što danas nije više kao prije. Cijon je postao djelo Engleske, Francuske, Italije, dake, cijele autante. I ako je jedan od država, koja je bila za vrijeme rata ne prijateljskim odnosima prema antanti, pristupila Savezu Naroda, to znači da je prihvatala sve zaključke njegove, prema tome i naš program.

Kada zastigla Savez Naroda, stvorene komisije i tu se govorio o mandatima. Tu se i o Palestini govorio. Tu se naš cijenjenje i danu se mijenjalo o nama. Mi tamo stojimo, kao pred sudom, i moramo polagati račune o onome što smo sve učinili i onome što nismo učinili. Mi moramo da sada proces ili dobiti ili izgubiti, ako nam ne uspije učiniti od Palestine jednu lijepu zemlju. Tamo smo dogodili mnogo šta ljepe, ali mnogo šta i krivo. Sada nas se samo cijenjuju, a možemo biti i odlukovani i osuđeni. Vitalni interes Jevreja je da položimo dobro ovaj ispit. Tamo ćemo mi dobiti svoju diplomu, doktorsku diplomu, nacionalnu diplому. To je velika zatača Keren Hajesu.

Keren Hajesu nije nještvo, što je s neba palo. Ne, već je on zakon koji smo ga mi sami za sebe stvorili. Narod je velik, koji poštiva zakone i sebe samoga. Taj smo zakon stvorili pred sadom godine. Stvorili smo ga za sebe, kroz sebe i iz sebe. Tako, kao što mi ovdje sada zajedno sjedimo, tako smo mi god. 1921. sjedili u Londonu i rekli, da moramo da se sagradili nacionalnom domu i rekli smo, da ona treba da bude ljepe, čista i plimljena.

Svaki, koji misli, da je Jevrejin vrstajući samo lakim poslovima i koji misli, da on ne može utjecati zemlji, taj ima ritavo mnenje o njemu, on je antisemita. Pa ako tako misli o Jevrejima narodu i sam Jevrejin, i on je antisemita. Ali mi imamo vjeru u jevrejski narod i to je vjera potrebna. Pri ispitivanju svoje prirode moramo se povratiti u ono doba, kada smo imali prirodu. Zapitajte hiljaju: istina je pak sve što je u njoj spjevano i napisano, i vi ćete vidjeti da smo mi i za zemljodjeljstvo i za vrtlarsvo i da imamo smisla za priradno ljepezo. Ni jedan narod nije opjevao prirodu, kao što je to činio jevrejski u svom posljednjem. Cijevak može ponositi da je to nekad bilo, i da se je priroda naroda promijenila, ali tako malo. Prethodno je Jevrejin imao pravno, da je Jevrejin nije za šport. Te je istina, da se mi nismo do prethodnih 20 godina nospjele bavili športom. U zadnjih 20 godina pokazalo se svladje da je naše jevrejske omiljene sposobnosti za sve telešne vježbe, da se ona svudje ističe, i da se svi čude njenom uspjesima, jer je ona vrlo jaka kao i sve druge omjedine.

Vidio sam mnogo svijeta koji je došao u Palestino sa puno predrasuda i znatiželjnost. Im više i s mrižnjom. Taj

je svijet ondje vidio kako Jevrejin u pojedini radi i onda je zaboravio, da je antisemitski nastrojen. Budući taj svijet poznaje rad i način rada, on se zvijedeno piše: «Kako to Jevrejin radi?» Tu svijet vidi alat Jevreja, njihovo oruđe, radnjovlje, i ono što je prije bilo. Nije bilo više šta dovojni, jer je svijet vidio kako je i kako se radi. Stvar može dobro ili rijalo ispasti, to sada oviši samo o nama. Stvar je ovisna o Keren Hajesu, koji se sada obratila Jevrejima čitavog svijeta, pa i Vama, Jevrejima grada Sarajeva. Vi ste poštivali u svijetu i Vama, sada imate dužnost da sudjelujete u radu za Keren Hajesu. Keren Hajesu je jedina institucija, koja ide za Um, da naseljuje Jevreje u Palestini, dok Keren Krajemel ima za zadatku, da kupi zemlju. Radi se o tome, da aktiviramo Keren Hajesu u cilju, da naseli jevrejske radnike u Palestini.

Nakon ču Vam reći još nekoliko potrebnih riječi o sadašnjoj situaciji. Mi smo imali u Palestini jednu malu kružnu poslu. Vi znate, naš je djelo bezizrađeno, a samo manji dio u industriji. — Neka besposična u Palestini bila bi kudikamo veća, ali ona je za sada predravljana pravu nesreću. No našo, što je ona nas novaca stajala, već radnik u Palestini je nešto drugo, nego radnik u čitavom svijetu. On je pionir. On idu u Palestino spreman, da radi sve što je potrebitno, vrati sve teške poslove, on žrtvuje svoj život i nikad nije nikom pominjao da bi Jevrejin bio sposoban za takav rad. Jevreji su imali moćavre, gradili ulice, puteve i t. d.

Broj jevrejskih radnika u Americi je postao veliki, ali onđe oni nisu plinjeni i oni nemaju ni izdakala, da rade ono što se od naših Jevreja u Palestini traži. Kako se dešava ovo? Ti mladi ljudi idu spremni u Palestino. Oni se spremaju u dijaspori za put u svetu zemlju. Oni se privlačuju na rad pod otvorenim nebom. Oni uče hebrejski da se uzmognu sporazumjeti sa drugim. U Palestini se sastaju u grupe i počinju svoj rad koji zaučava svjet. Tamo ćemo, ako su slobodni i oni moraju biti na to gordi. Radi toga bježiće na nesreću velika, jer im je svijet dijelio novac i to je svladje nesreće, ali ona je već kada se prisilje pioniri da prime potporu.

Dejču bolesti smo preboleli, hvale naseim zajedničkom radu i našoj disciplini. Ja sam srećan što sam se projekcije približavaju i što je radi u Palestini brzo započeti. Ulice i kuće se već ponovno grade i električka će početi putati svomu snagu. Mi imamo Mrtvo More, koja za Palestino nema mrtvo i iz kojeg će se dobiti mnoge geološke i kemijske sastojine.

Gospodo i gospodeli Politička situacija je dobra, javno mnenje je ljepe, da ne može boje da bude. Ja Vam pričam legendu o ralestini, i Vam pričam kako se osnovao jedan hebrejski univerzitet, kako se podigao jedan grad, i to bez pre-herverzije. Ljudi pocinju na rasumijevaju, što znači počinju na cijenjenu. Mržnja protiv Jevreja sastojala se u tome da nas nisu razumljavali. Nas je učitelj imao pravo: Riješenje jevrejskog pitanja moramo tražiti samo u Palestini. Nas će svijet i oponašati, i već nas oponaša. Mi ćemo biti uzorom, i nije neizvjesna tajna da su nas Grci u Anatoliji oponašali. Nauči neka potiče iz Cijonalja, ali smo garancija za mir, i koliko god budemo veći, to će nas svijet više respektovati.

Mi smo od Engleske dobiti jednu izjavu, i to Balfourovu deklaraciju. Mi smo je dobiti i od Francuske i drugim sastavima, pa i od Vase. Vaša izjava mora drukčije izgledati, ona mora da bude jedan doprinos za kaku dobrovoljnu svrhu ili za opštinu. Ne. To je jedna narodna stvar, iz koje će se izgraditi Palestina, iz ovih fondova mi sašljemo haluce u Palestinu, i mnoge hiljade od njih će se u rad. Kad sam zapitao haluce, Šte Žele i da li su zadovoljni, oni su mi odgovorili: «Mi imamo jednu veliku želju, jednu veliku želju. Naša braća, koja su tamno, neka nam dodu. Naša snaga ima svoje granice i ne može se više dešati. Dostignut je gladi i besposjek». Ali doti će vrijeme kada će haluci sami potpomoguti druge. Ja sam mnogo šta predskazao što će se ispuniti.

Tamo se kupi komadić zemlje, naseći ga se s idealnim ljudima koji će da stuju i crtu. I treba se dugi dekati, ali to je izvrstan posao. To će sve uroditи bogatim plodom. Mi moramo, medulim,

njihove institucije potpomogati, jer mi želimo da to sve bude lijepo. Stoga Vas prilog ne smije da bude običan, već on mora da bude Korban, žrtva Sarajeva za Keren Hajesu. Oslobodite se malotužnosti i uzdignite se nad sadušnjicama kao mnoga naša braća. I stoga sam Vam došao. Mi hoćemo živjeti i raditi. Mi, iz diaspore, mi, gradimo, ali naš se rad može sastojati samo u žrtvovanju. Božje Vas za to blagoslovit, i ja se nadam da ćete Vi sami doživjeti žetvnu pod sje-

nom onih palmi koje će zasaditi oni ljudi kojih su počinjali u Palestini Vašim današnjim Korbanom. U istoriji morate i Vi imati svoju časnu stranicu, i to u istoči našu samu napisano, već i spjevanoj.

U uvjerenju da ste me razumjeli, zahvaljujem Vama od svog srca na pozdravu, i dočeku, i nadam se da će dačačna svećanost, koju ovdje slavimo, biti ovjenčana velikim uspjehom i da će imati sreću te poslati svojoj braći u Palestini dobru vijest da je Sarajevo s nama.

Nahum Sokolov u Beogradu

Uzgledni beogradski Jevreji jedini velikim proglašom, a beogradska štampa, skoro sva, dugačkim članicama navajali su dozalač cionističkih voda i predsjednika Ekzekutivne Cionističke Organizacije, g. Nahuma Sokolova. Do danas, njen dan Jevrejin sa strane nije uživan u prestižnoj točkoj časti i odanosti koju Nahum Sokolov. Većike su mu počast iskazali i Jevreji i Nevjrej.

U petak, 9. marta o. g., u 3.45, doputovalo je g. Nahum Sokolov simpatičnom ekspresom ovam. Na stanicu se našao na okupu jedni veliki broj jevrejskih i nevjrejskih građana, a doček je bio velik. Srpsko jevrejsko pjevačko društvo izneo je svoju zastavu, a sva jevrejska skupština delegirala svoje časnike. Kad je g. Sokolov, u pratnji svog likovnog sekretara, kćeri mu, gđice Sokolov, pojavio na vratima jednoga vagona, oduševljen skup je pozdravio sa hurnutim usklicima: Hallel Zivo!

Ispred Saveza Jevrejskih Ženskih Društava gđa Jelena Demajco zadržala zdržici Sokolov buket cvjetova, a g. Sokolov zdržici Elisa Feldmana.

Predsjednik Ekzekutivne pozdravio je na stanicu predsjednik beogradske sefardske opštine g. Solomon Alkalaj, koji je, među ostalim, rekao ovo:

«Vi nam svom posjetom ukazujete veliku i osobitu čast. Ali beogradski Jevreji osjećaju se neobično srećni i ostojeći da stansu na okupu jedni veliki broj jevrejskih i nevjrejskih građana, a doček je bio velik. Srpsko jevrejsko pjevačko društvo izneo je svoju zastavu, a sva jevrejska skupština delegirala svoje časnike. Kad je g. Sokolov, u pratnji svog likovnog sekretara, kćeri mu, gđice Sokolov, pojavio na vratima jednoga vagona, oduševljen skup je pozdravio sa hurnutim usklicima: Hallel Zivo!»

Ali ono što je najviše učinilo da imo g. Sokolov bude i veliko i popularno u celom jevrejskom svetu, to je njegovu indro i političko držanje, njegova taktika i obzirljivost, njegova saradnja i ogromna zaslužna za donošenje istorijske Balkanske Deklaracije. U doba kada je biošto nezadovoljni rati što ga je svet zapimao, onda kada su mnogi mediji i prenosiči, onda kada su ih gubili vlaste, Nahum Sokolov, iz Londona i bio na strazi, kucajući phasove i radec na sve strane, a sve u cilju da se te veličke svjetske sudsare i mora proširenu krvlju sa što više koristi za najočarani Jevrejski narod. To je bio moment da se neštvo iščekuje, ali se oni pronosu, ko zna kad će se ponovo dočekati. Živo se setam ih dana grožnjave rada i iščekivanja, jer sam se zatočio tada u Londonu, i onora svega što su naši narodi na radu. Predstavnički posluživali neumornim radom i akcijom. Po privatnim kuzama nepravedno su se sastajali, vodili živu diskusiju, agitovali, domisili odluke, stvarali veze i stvarali veliko delo, kolektiv jevrejske obnovljene otadžbine i države. Onaj što bude najmudriji i radostiviji brat, nai gosp Nahum Sokolov.

Zamoljen od g. Vrhovnog Rabuna da između reči, g. Sokolov je održao svoju interesantno predavanje.

— On oseća neku sličnost između jevrejskog i srpskog naroda. I Šeši su inaili dijasporu i rođstvo, i oni su stolicima se borili za oslobođenje i ujedinjenje. I ta ga sličnost veže sa srpskim narodom, i ona čini da on, Sokolov, vidi u Šešinu brata svog. Srbi su izvozivali svoja sloboda pregaštaštvom i borbom. I mi čemo je tim istim sredstvima izvozjivali. Palestina je danas delo a ne reč. Ona više nije utopija, i-hebrejski jezik nije više mrtav, već nije govoriti hiljadu i u njemu se predaže na hebrejskom univerzitetu. Dosada postignute uspehe treba multiplicirati, da se dođe do konačnog cilja. Mi smo tu da ih izvozimo srušiti, ažurirati vam: Ziveli!

Na stanicu odverzli su se gosti u Palazu, tada su odeseli.

Istoga dana, u 6.20 sati u veče u sinagogi »Bet Izrael«, održao je g. Nahum Sokolov predavanje. Gosta je pozdravio i predstavio mnogobrojnim posjetiocima vrhovni rabin g. dr. Isak Alkalaj, koji je u svom pozdravnom govoru, među ostalim,

rekao:

Verujem da će biti iskriveni tumač osećanja svih vas, kada izjavim, da je prenula došla naša iztarljaskoga sastanak. Prohod je svetlosti i nezamenjivi zrak koji se dalje raspada osvetili i zagreja nas u ovom kulu Balkana. Naš istorijski i ponosni Beograd kao i naša cela zajednica imaju da se sada sreću da podržavati, i svojim srednjim, mnoge odlične figure, svetske imena, značajne slike ovoga trajdičnog naroda. Ti ljudi i po svom duhovnom sposobstvu i načinu rada, i sreću i snažnu žrtvu.

Iz tog beogradskog pjevačko društva pojavilo je »Ačuleja«.

U 8.30 sati održana je večera u stanu g. Šeška Alkalaja.

Sutradan posjetio je g. Nahum Sokolov i društvo g. dr. Poppa i g. dr. Baklačića Jajce, zastupnika ministra inozemnih delova g. Šimencovića. Onu mu je podnio iscrpljiv izveštaj o kolonizatornom i drugom radu i napornim Jevreja za stvaranje jevrejske države u Palestini.

G. Šimencović je g. Sokolovu dao ovu izjavu:

«Pratili smo sa najvećom simpatijom ove naredne sveđe početka, i kako vam je poznato, potponaglavili smo ih u svome prilikama. Pomislili smo da ih učili da se u silem prilikama u našoj zemlji.

Kod nas, uokv smo gotovi da produžimo lojalno i nezainteresovano sodelstvo vašem humanitarnim radom, i u konačnici, već imate

(Nastavak na 6. stranici)

Rikta A. Levi

Sarajevo

Simon Schuster

Zagreb

vjereni

u adaru 5688.

u martu 1928.

No, u to vrijeme cijonizam bijaše jedan projekt. Danas je vrijeme drugo. Velika je razlika između onog vremena i danas. Danas nije bolje, nekada bijaše, možda, i bolje. Naše je vrijeme drukčije. Mi imamo drugi položaj. Položaj se dakle promijenio. To bijaše nekada jedan projekt, a danas je to avno pravo, i to današnja Palestina je nastala iz onog istog prava, iz kojeg su nastale mnoge i mnoge izaratne države. To sam ja rekao svima ministrima i vladarima, s kojim sam imao priliku govoriti. Palestina je prešla sve one instancije upravo kao i sve izaratne države. Mi više nismo projekt, i više nije pitanje da li smo mi za ili protiv, mi smo tu, i Palestina ne smije se više smatrati jednim upitnikom. Palestina nije više jedno bezvlasničko dobro, jer je Engleska preuzela mandat nad njom, i to pod uvjetom da se tamo osnuje domaja za Jevreje. Bez tog uvjeta pada mandat Engleske, upravo kao i mandat Francuske nad Sirijom, jer je Palestina jedan dio te cjeline. Cijonizam nije više čisto jevrejska stvar. Ne, iako se ona nas tiče, on je postao svjetska stvar i sav se svijet za nju interesira. I mi moramo biti srećni, što danas nije više kao prije. Cijon je postao djelo Engleske, Francuske, Italije, dakle cijele antante. I ako je jedna od država, koja je bila za vrijeme rata u neprijateljskim odnosima prema antanti, pristupila Savezu Naroda, to znači da je prihvatile sve zaključke njegove, prema tome i naš program.

Kada zasijeda Savez Naroda, stvore se komisije i tu se govori o mandatima. Tu se i o Palestini govorи. Tu se nas ocijenjuje i daju se mnjenja o nama. Mi tamo stojimo kao pred sudom, i moramo polagati račune o onome što smo sve učinili i onome što nismo učinili. Mi možemo sada proces ili dobiti ili izgubiti, ako nam ne uspije učiniti od Palestine jednu lijepu zemlju. Tamo se događa mnogo šta lijepo, ali mnogo šta i rđavo. Sada nas se samo ocijenjuje, a možemo biti i odlikovani i osuđeni. Vitalni interes Jevreja je da položimo dobro ovaj ispit. Tamo ćemo mi dobiti svoju diplomu, doktorsku diplomu, nacionalnu diplomu. To je velika zadaća Keren Hajesoda.

Keren Hajesod nije nešto, što je s neba palo. Ne, već je on zakon koji smo ga mi Sami za sebe stvorili. Narod je velik, koji poštiva zakone i sebe samoga. Taj smo zakon stvorili pred sedam godina. Stvorili smo ga za sebe, kroz sebe i iz sebe. Tako, kao što mi ovdje sada zajedno sjedimo, tako smo mi god. 1921. sjedili u Londonu i rekli, da moramo za sebe sagraditi nacionalnu domaju i rekli smo, da ona treba da bude lijepa, čista i plemenita.

Svako, koji misli, da je Jevrejin pristupačan samo lakin poslovima i koji misli, da on ne može izgraditi zemlju, taj ima rđavo mnjenje o njemu, on je antisemita. Pa ako tako misli o jevrejskom narodu i sam Jevrejin, i on je

antisemita. Ali mi imamo vjeru u jevrejski narod i ta je vjera potrebna. Pri ispitivanju svoje prirode moramo se povratiti u ono doba, kada smo imali prirodu. Zapitajte bibliju; istina je pak sve što je u njoj spjevano i napisano, i vi ćete vidjeti da smo mi i za zemljoradnju i za vrtlarstvo i da imamo smisla za prirodne ljepote. Ni jedan narod nije opjevalo prirodu, kao što je to činio jevrejski u svojim psalmima. Čovjek može pomisliti da je to nekad bilo, i da se je priroda naroda promijenila, ali tako mišljenje imaju antisemiti. Predbacuje nam se, da Jevrejin nije za šport. To je istina, da se mi nismo do pred nekih 20 godina uopšte bavili športom. U zadnjih 20 godina pokazalo se svugdje da je naša jevrejska omladina sposobna za sve tjelesne vježbe, da se ona svugdje ističe, i da se svi čude njenim uspjesima, jer je ona vrlo jaka kao i sve druge omladine.

Vidio sam mnogo svijeta koji je došao u Palestinu sa puno predrasuda i znatiželjuosti, šta više i s mržnjom. Taj je svijet ondje video kako Jevrejin u polju radi i onda je zaboravio, da je antisemitski nastrojen. Budući taj svijet poznaje rad i način rada, on se začuđeno pita: «Kako to Jevrejin radi?» Tu svijet vidi alat Jevreja, njihovo oruđe, rad njihov i, ono što je prije bilo. Nije bilo više šta dvojiti, jer je svijet video kako je i kako se radi. Stvar može dobro ili rđavo ispasti, to sada ovisi samo o nama. Stvar je ovisna o Keren Hajesodu, koji se sada obraća Jevrejima čitavoga svijeta, pa i Vama, Jevrejima grada Sarajeva. Vi ste poštivani u svijetu i Vi sada imate dužnost da sudjelujete u radu za Keren Hajesod. Keren Hajesod je jedina institucija, koja ide za tim, da naseli Jevreje u Palestinu, dok Keren Kajemet ima za zadaću, da kupi zemlju. Radi se o tome, da aktiviramo Keren Hajesod u cilju, da naseli jevrejske radnike u Palestinu.

Na koncu ću Vam reći još nekoliko potrebnih riječi o sadašnjoj situaciji. Mi smo imali u Palestini jednu malu krizu u poslu. Vi znate, naše je djelo bazirano na radu. Veći dio rada sastoji se u zemljoradnji, a samo manji dio u industriji. — Naša besposlica u Palestini bijaše mala, u drugim mjestima bila je kudikamo veća, ali ona je za nas predstavljala pravu nesreću. Ne samo, što je ona nas novaca stajala, već radnik u Palestini je nešto drugo, nego radnik u čitavome svijetu. On je pionir. On ide u Palestinu spremjan, da radi sve što je potrebno, vrši sve teške poslove, on žrtvuje svoj život i nikad nije niko ni pomislio da bi Jevrejin bio sposoban za takav rad. Jevreji su isušili močvare, gradili ulice, puteve i. t. d.

Broj jevrejskih radnika u Americi je postao velik, ali ondje oni nisu pioniri i oni nemaju ni izdaleka, da rade ono što se od naših Jevreja u Palestinu traži. Kako se dešava ovo? Ti mladi ljudi idu spremni u Palestinu. Oni se spremaju u diaspori za put u svetu zemlju. Oni se privikavaju na rad pod otvorenim nebom. Oni uče

hebrejski da se uzmognu sporazumjeti sa drugim. U Palestini se sastaju u grupe i počinju svoj rad koji začuđava svijet. To oni mogu, ako su slobodni i oni moraju biti na to gordi. Radi toga bijaše ta nesreća velika, jer im je svijet dijelio novac i to je svugdje nesreća, ali ona je veća kada se prisile pioniri da prime potporu.

Dečju bolest smo preboljeli, hvala našem zajedničkom radu i našoj disciplini. Ja sam srećan što nam se proljeće približava i što je će radovi u Palestini brzo započeti. Ulice i kuće se već ponovno grade i elektrika će početi davati svoju snagu. Mi imamo Mrtvo More, koje za Palestinu nije mrtvo i iz kojeg će se dobiti mnoge geološke i kemijske sastojine.

Gospodo i gospođe! Politička situacija je dobra, javno mnjenje je lijepo, da ne može bolje da bude. Ja Vam pričam legendu o Palestini, ja Vam pričam kako se osnovao jedan hebrejski univerzitet, kako se podigao jedan grad, i to bez pretjerivanja. Ljudi počinju nas razumijevati, što znači počinju nas cijeniti. Mržnja proiivu Jevreja sastojala se u tome što nas nisu razumijevali. Naš je učitelj imao pravo: Riješenje jevrejskog pitanja moramo tražiti samo u Palestini. Nas će svijet i oponašati, i već nas oponaša. Mi ćemo biti uzorom, i nije nikakva tajna da su nas Grci u Anatoliji oponašali. Nauk neka potiče iz Cijona! Mi smo garancija za mir, i koliko god budemo veći, to će nas svijet više respektovati.

Mi smo od Engleske dobili jednu izjavu, i to Balfourovu deklaraciju. Mi smo je dobili i od Francuske i drugih zemalja, pa i od Vaše. Vaša izjava mora drukčije izgledati, ona mora da bude jedan doprinos za Keren-Hajesod. Ali ne kao prilog za kakvu dobrotvornu svrhu ili za opštinu. Ne. To je jedna narodna stvar, iz koje će se izgraditi Palestina, iz ovih fondova mi šaljemo haluce u Palestinu, i mnoge hiljade od njih čekaju na rad. Kad sam zapitao haluce, šta žele i da li su zadovoljni, oni su mi odgovorili: «Mi imamo jednu veliku žalbu, jednu veliku želju. Naša braća, koja su тамо, neka nam доđu. Naša snaga ima svoje granice i ne može se više čekati. Dosta nam je gladi i besposlice». Ali doći će vrijeme kada će haluci sami potpomagati druge. Ja sam mnogo šta predskazao što se ispunilo.

Tamo se kupi komadić zemlje, naseli ga se s idealnim ljudima koji će da siju i oru. I treba se dugo čekati, ali to je izvrstan posao. To će sve urodit bogatim plodom. Mi moramo, međutim, njihove institucije potpomagati, jer mi želimo da to sve bude lijepo. Stoga Vaš prilog ne smije da bude običan, već on mora da bude Korban, žrtva Sarajeva za Keren Hajesod. Oslobođite se malodušnosti i uzdignite se nad sadašnjicu kao mnoga naša braća. I stoga sam Vam ja došao, i ja sam sretan što sam Vam došao. Mi hoćemo živjeti i raditi. Mi, iz diaspore, mi gradimo, ali naš se rad može sastojati samo u žrtvovanju. Bog će Vas za to

blagosloviti, i ja se nadam da ćete Vi sami doživjeti šetnju pod sjenom onih palmi koje će zasadiit oni Ijudi koji su pošli u Palestinu Vašim današnjim Korbanom. U istoriji morate i Vi imati svoju časnu stranicu, i to u istoriji ne samo napisanoj, već i spjevanoj.

U uvjerenju da ste me razumjeli, zahvalujem Vam od sveg srca na pozdravu i dočeku, i nadam se da će današnja svečanost, koju ovdje slavimo, biti ovjenčana velikim uspjehom i da ću imati sreću te poslati svojoj braći u Palestinu dobru vijest da je Sarajevo s nama.

RAZGLEDAVANJE JEVREJSKIH USTANOVA.

U četvrtak, 15. marta, u jutro, posjetio je g. Sokolov sa svojim društvom, u pravnji građanskog odbora sa nadrabinom g. drom Levijem na čelu, važnije sarajevske jevrejske ustanove. Nešto malo iza 10 sati, stigao je u sefardsku Opštinu, gdje se zadržao skoro 2 sata. U kancelariji sefardske Opštine dočekali su velikog gosta nekoji članovi opštinskog odbora sa predsjednikom g. Avramom Majerom Altarcem na čelu. Tu je najprije razgledao opštinsku biblioteku. Naročito mu se svidio stari pinkes koji predstavlja za sarajevsku opštinu i za istraživanje njene prošlosti veliku vrijednost. U novom pinkesu je otvorena nova stranica prigodom dolaska njegova. Posljednja stranica je otvorena za polaganje kamena temeljca velikog sefardskog hrama u Sarajevu. U pinkesu, pod posvetom, njemu učinjenom, g. Nahum Sokolov je zabilježio, na hebrejskom, ovo:

Naročiti mi užitak pružaju posjeta koju činim ovom svetištu sarajevskih Sefarada i činjenica da sam u njoj sreо sveštenstvo sa g. drom Levijem na čelu i vijeće tako jedne drevne i odlične opštine. Blagosivljem našu braću: bio Gospod Bog s Vama i sa svim vašim djelima! Napredujte na diku i slavu Vaše zajednice. Nahum Sokolov.

Iza toga je slijedio potpis gđice Sokolov.

G. Lazar Avramović je potpisao pinkes sa posvetom na jevrejsko-španskom jeziku, u ime jugoslavenskog Keren Hajesoda. Na tu posvetu je nadodala potpis njegova supruga gda Matilda Avramović. Isto je učinio i g. Šemaja Demajo kao narodni poslanik.

Iza toga je g. Sokolov posjetio «Safa Berum», koja se nalazi isto u zgradici sefardske opštine. Marljivi učitelj i upravitelj hebrejske škole g. Jakov Maestro izveo je pred velikog gosta svoje učenike koji su ležerno i likvidno odgovarali na razna pitanja iz jevrejske istorije i iz palestinografije. Pitanja je postavljao, osim g. Maestra, i sam g. predsjednik. G. Sokolova je rad i uspjeh u «Safa Beruri» oduševio.

U »Gan-ajeladim« je dočekala velikog gosta požrtvovna učiteljica gđica Konforte. Učenica Donka Papo je predala g. Sokolovu kitu cvijeća, a učenik Bahar gđici Sokolov. Djeca u «Gan-ajeladimu» su deklamovala hebrejske pjesme, igrala jevrejske igre i odgovarala na pitanja njihove učiteljice. G. Sokolov je bio dirnut lijepim radom u ovoj školi, što je naročito izrazio nadrabinu g. dru Leviju.

Iza posjete u opštini, posjetio je g. Sokolov gradnju novog sefardskog hrama, koju je razgledavao osobitim interesom i divljenjem.

Poslije toga, odvezao se automobilom do stana g. Chajima Weitznera, starog svog poznanika, koji je već duže vremena bolestan. Razgovor između g. Sokolova i g. Weitznera bio je veoma srdačan i prijateljski. G. Weitzner je izjavio da je to njegov najljepši trenutak u starim njegovim danima.

Toga dana je priredio ručak uvaženim gostima nadrabin g. dr. Moric Levi. Na ručku je bilo osim gostiju i mnogo drugih pozvanika.

U 6 sati bili su gosti pozvani na čaj kod predsjednika aškenaske opštine g. dra Rothkopfa.

POZDRAVNO VEĆE U JEVREJSKOM KLUBU

Istoga dana u veče održano je pozdravno veče u Jevrejskom Klubu. Prostorije Jevrejskog Kluba bile su dupkom pune. Karte za tu priredbu bile su rasprodane 3 dana prije, što je vidan dokaz da su sarajevski Jevreji bili željni riječi i savjeta velikog vođe. Nešta malo iza 9 i po sati, stupio je u svečanu salu g. Sokolov sa svojom kćerkom i beogradskim gostima. Sa svih strana bili su gosti burno pozdravljeni sa «Hedad».

Priredbu je otvorila gđa R i k i c a K a b i l j o pjevanjem jedne španske romanse. Na nju je nadovezala jednu sevdalinku. Na klaviru je pratila gđu Rikicu Kabiljo gđica Estera Kampos.

Zatim je gđica S a r i, kćerka gosp. Moisa Montilja na lijepom hebrejskom jeziku izdeklamovala jednu pjesmu. Zadnju tačku programa ispunila je gđa M a j t n e r s pjevanjem par jevrejskih piesa. Gđu Majtner je pratila na klaviru inž. g. Majtner.

Nadrabin g. dr. M. Levi

Nakon programnog dijela, prešlo se na zdravice i govore. U ime građanskog odbora i u svojstvu stoloravnatelja, prvi je oslovio goste nadrabin g. dr. Levi, koji je rekao ovo:

— Smatram se osobito počašćenim što sam određen za prvog večerašnjeg govornika. Uzbuden sam i ganut, i vjerujem da Vaše jevrejsko srce, gospode i gospodo, osjeća najuzvišenije kada vidi u svojoj blizini prvaka i vođu g. Nahuma Sokolova. Ovi su trenuci veliki, a oni će ostati u našim srcima.

Veliki vođo! Upotrebljavam riječi velikog njemačkog pjesnika «Verweile doch...» Stani uzvišeni i rijetki trenuće! Ustraj i Ti prvače! Ti si naš vođa, a Ti ćeš to uvijek i biti, jer se od Tebe ne možemo rastati. Veliki vođo! Ti si među nama, a bićeš uvijek, pa i onda kad budeš daleko od nas. Hvala Ti na posjeti, hvala Ti na dobrim riječima i savjetima, hvala Ti na odlikovanju kojim se odlikovao grad Sarajevo. Tvoja će posjeta ostati u našoj uspomeni, a Tvoje odlikovanje je najveće za nas.

Priredili smo ovo veče kao oproštajno veče. Ne ovo nije oproštajno veče, jer se od Tebe ne možemo rastati. Reći ću ti šalom, ali to znači i lehitraot. Još jednom Te pozdravljam i kličem Ti: Hedad!

G. Avram Majer Altarac

U ime sefarske Opštine pozdravio je velikog gosta predsjednik Opštine g. Abraham M a j e r A l t a r a c, koji je rekao, na jevrejsko-španskom jeziku, ovo:

— Od momenta dolaska g. predsjednika Egzekutivne Cijonističke Organizacije u Sarajevo, zavladao je u našoj sredini izvjesno veselje. To se veselje očitovalo i moglo vidjeti na prazničkim licima oduševljenih članova naše opštine, u čije Vas ime, kao njen predsjednik, g. predsjedniče, pozdravljam.

Naša je opština stara i drevna. Ona je sačuvala jevrejske tradicije do dana današnjega, a za to nije prezala ni od kakvih žrtava. Njene su tradicije jevrejske, nacionalno jevrejske, a na to obilježje naša Opština ukazuje svakom prilikom. Ona je, koliko je njoj bilo moguće, uvijek davala doprinos za Keren Hajesod. Ti su doprinosi, priznajem, bili uvijek mali, ali potiču od srca, i oni su takvi da će se umnožiti.

G. predsjedniče! Naša opština prati i cjeni Vaš gigantski i naporan rad. Rijetko je da čovjek u Vašim godinama žrtvuje svoj mir, svoj život, sebe za ideale. Naša Opština to cjeni, ali Vam je i zavidna, što Vi doživljujete, što ste Vi destinirani da privedete hiljadugodišnje ideale u djelo.

Molim Vas, g. predsjedniče, da primite izraze naših simpatija i odanosti. Mi ćemo biti uvijek uz Vas. Bog Vas blagoslovio i dao Vam nove snage da nastavite svetu radost. Hedad!

G. Bernardo Klein

Mjesto g. dra Rothkopfa, u ime aškenaske Opštine govorio je g. Bernardo Klein:

— Predsjednik naše Opštine, na žalost, ne može prisustvovati ovom istorijskom sastanku za naš grad. On to žali, i zamolio me je, da ga ispričam i da, mjesto njega, upravim Vama, gosp. predsjedniče i ostali mili gosti, u ime članova aškenaske Opštine, dobrodošlicu.

Srećan sam što uzimam riječ kod ovakve jedne rijetke i lijepe prilike i pozdravljam prominentnog jevrejskog vođu i cijonističkog prvaka.

Srca naših opštinara su srećna, vesela i nasmijana, što im se pruža prilika da vide u svojoj sredini, kao gosta, požrtvovnog, stvaralačkog i idealnog g. Nahuma Sokolova.

Neka Bog poživi našeg vođu! Živio!

Nadrabin g. dr. S. Wezsel

Riječ je, zatim, uzeo nadrabin g. dr. Samuel W e s z e l.

Nadrabin g. dr. Weszel pozdravio je visokog gosta kao starog prijatelja i znanca. (Sokolov je nadrabinu g. Weszelu za vrijeme prvog kongresa u Bazelu povjerio predsjedništvo prvog cijonističkog društva u Bazelu). On je započeo svoj govor na hebrejskom jeziku, koji je bio isklesan, poput kakvog umjetničkog djela, citatima iz talmuda i biblije. Usporedio ga je sa prorokom Nahumom, koji je poznat kao prorok i pobornik šaloma. Kao što su stari rabini skupljali priloge za oslobođenje zarobljenika iz ropstva i dozvolili da se u tu svrhu prodaje čak i tora, tako treba za Keren-Hajesod dati svaku žrtvu i onu najveću, jer ni velikan Sokolov ne može poput Mojsija, prema riječima Bialika, sam djelovati, i Sokolov treba potporu i to najizdašniju potporu cijelog jevrejstva.

Nadrabin g. dr. Weszel obratio se, zatim, svom velikom prijatelju sa riječima: «Ner leragli devareha veor lintivati - povjerenje koje si prije 30 godina u mene stavio bilo je za mene kroz cijeli moj život ner tamid, vječno svjetlo i talisman, koji sa sobom nosim do današnjeg dana».

Gđa Ilka Böhm

Gđa Ilka B ö h m je govorila u ime sarajevskih jevrejskih ženskih društava na španjolskom jeziku:

— Jevrejske žene grada Sarajeva pozdravljaju cijonističkog vođu i prvaka g. Nahuma Sokolova. One su mu i najblagodarnije na njegovom svetom nastojanju. Srećna sam što je mene zapala ta čast da mu izručim te pozdrave i te izraze blagodarnosti.

Cijonizam nije mogao nastati bez pomoći žene. Njemu su pretnodili odgoj žene, pjesma žene i uzdisaj žene. Žena je do danas sačuvala jevrejsku kuću, na kojoj ima da se gradi i budućnost jevrejska. Obilježje jevrejsko je ostalo samo u jevrejskoj kući, i to zaslugom ženinom. Temelji tradicionalne jevrejske kuće, u posljednje vrijeme, počeli su popuštati, i žena se počela pobojavati za svoje svetinje, za svoj dom i tradiciju. Cijonizam joj je pritekao u pomoć. On joj je opet vratio tradicionalnost i jevrejsko obilježje. I radi toga žena ima da bude blagodarna cijonističkom pokretu i njegovim vođama, a naročito g. Nahumu Sokolovu, koji je jedan od najglavnijih stupova u njemu.

Neka živi g. Nahum Sokolov!

G. inž. Oskar Gro!

Ispred Mjesne Cijonističke Organizacije, pozdravio je g. Nahuma Sokolova i goste g. inž. G r o f:

— I god. 1917., u uniformi austrijske vojske, vojske jedne države koja je u ono doba ratovala s Engleskom, na vijest o Balfurovoj deklaraciji, mi smo, jedan skup austrijskih oficira, klicali Engleskoj, engleskom ministru i vođi cijonističkog pokreta g. Nahumu Sokolovu.

Za ideju cijonizma nema granica. Ona je najljepši izraz solidarnosti jednog naroda. Cijonizam je ujedinjenje. Mi ističemo da smo i mi sarađivali na ujedinjenju Jugoslavije. Mi smo se, Jevreji iz Srbije, Bosne i Hrvatske, mnogo prije ujedinjenja ujedinili, u bečkim studentskim udruženjima u «Bar Giori» i «Esperanzi». Nas je ujedinio cijonizam, koji je opet potpomogao ujedinjenje Jugoslavije. Ideja cijonizma je tako i ideja svjetskog mira.

Pošto je g. inž. Grof ispričao nekoliko karakterističnih događaja iz svog života u vezi sa Nejevrejima, nastavio je:

G. predsjedniče! Dozvolite da Vas pozdravim u ime Mjesne Cijonističke Organizacije. Vaš dolazak pada u zgodno vrijeme, upravo u vrijeme kada je u našem gradu nastao šalom. Vaša će riječ mira imati i dejstvovanja u našem miru. Vaš će duh mira zavladati i u našim srcima, u našim jevrejskim srcima.

Omladinu je reprezentovao na toj priredbi haluc g. F i k o P a p o, koji je govorio hebrejski. Govorom g. Fika g. Sokolov je bio očito dirnut.

G. dr. Vita Kajon

U ime svih sarajevskih jevrejskih ustanova govorio je, na jevrejsko-španskom, g. dr. V i t a K a j o n, koji je rekao otprilike ovo:

— Posjeta g. Nahuma Sokolova znači za naš grad važan datum, jer je g. Sokolov apostol našeg hiljadugodišnjeg idealja, apostol cijonizma.

Ja ne znam u kakvom bi drugom jeziku mogao srdačnije da pozdravim našeg cijonističkog dostojanstvenika nego što je moj jezik materinji, u intimnom našem špansko-jevrejskom idiomu koji je naš mamen lošem, jezik naših majki i naše duše.

Posjeta g. Nahuma Sokolova nije od tolike vrijednosti ni za jedan grad, koliko za Sarajevo. Jer je Opština sarajevska povučena, zabitna, jer ona živi daleko od svijeta i svjetskih centara i jer se u njoj sačuvalo jevrejstvo u svojoj iskonosti i

čistoći, i jer Sarajevo, iako u njemu žive Jevreji preko 4 stoljeća do danas, nije posjetio nijedan Jevrejin veličine Sokolova. Tom činjenicom, mi stupamo u kontakt sa jevrejstvom svijeta preko jednog od njegovih najkulturnijih reprezentanata.

I za g. Sokolova je ta posjeta važna i vrijedna. On je mnogo svijeta proputovao, ali je rijetko kada video onako pitoresknu i živu opštinu kao našu.

Trebamo da predstavimo g. Sokolovu značenje Sarajeva i koji položaj ono zaprema u orijentalnom Jevrejstvu. Naša, drevna opština, udaljena od svjetskog prometa, očuvala je kao malo koja sve dobre osobine i tradicije sefardstva. Ona je bila u položaju da živi nepatvorenim jevrejskim životom, jer je bila toliko zavučena da nisu mogli u nju dopirati uticaji većih jevrejskih sredina u svijetu. Život u njoj je bio konzervativan i u njenom društvu su vladale dobre stare tradicije i strogi vjerski moral. U duhovnom pogledu bila je organski povezana sa jevrejstvom Orijenta. Najbolja veza s ovim bila nam je španjolski jezik koji je bratski zbližavao Jevrejima Bosne s onim iz Beograda, Sofije, Soluna, Carigrada i Smirne. Taj je jezik čuvao jevrejstvo Sefarada, bio je nekada, ono što je i danas, surogat hebrejskog i ima još uvijek da vrši svoju važnu nacionalnu funkciju.

Sarajevo je jedna stara kula Jevrejstva i mi smo bili uvijek svijesni naše prošlosti i naših dužnosti. I kao što je g. Sokolov tek neki dan, ovdje, u Sarajevu, doznao da je Aškenaz, tako smo mi pred nekim 50 godina otkrili da smo Sefardi. Mi smo u našem jevrejstvu bili toliko zdravi, naše je društvo bilo toliko homogeno i jevrejski uniformno da su naši stari mislili da su svi Jevreji onakvi kao oni. Istom kad su se doselila braća Aškenazi, upoznali smo da ima Jevreja koji drukčije govore nego mi, različitog mentaliteta i različite kulture, i onda je naša opština, koja je bila jedina i zvala se samo jevrejska, primila, za razliku od novoosnovane aškenaske opštine, svoje sefardsko obilježje. Međutim, različite osobine i tradicije nisu na odmet jevrejstvu nego ga samo obogaćuju. G. Sokolov, u ostalom, umije da cijeni kao malo ko našu osebujnost, našu vrijednost. Meni je drago što mogu ovdje spomenuti prvu svjetsku sefardsku konferenciju u Beču od god. 1912. na kojoj' su se po prvi put našli sefardski javni radnici sa cijelog Orijenta. Ja sam tada imao čast da ispred priređivača pozovem baš g. Sokolova na ovu prvu konferenciju i zamolim njega kao vodu istočnog Jevrejstva da dadne svoj blagoslov za novo započeti sefardski rad. G. Sokolov je otvorio ovu konferenciju i u jednom nezaboravnom, zanosnom govoru, među ostalim, istaknuo da cijonizam sprema veliku simfoniju jevrejskog duha, ali da ta simfonija neće nikada biti potpuna i skladna ako ne bude sadržavala i milozvučje sefardske

melodije. Ove riječi smo mi često citirali u našem radu i dozivam ih i večeras, u prisutnosti g. Sokolova, u našu pamet.

Sarajevsko Jevrejstvo, nastavljajući u svom prirodnom jevrejskom razvoju posvećene tradicije, dobre narodne osobine, nije moglo naprečac da »modernizira« svoj jevrejski duh, život, pa nije ni čudo što se u našem drušivu spontano pojavio otpor i trzavice kada se pokušalo da se naglo izmijeni tempo njegovog života i njegova fizionomija. Izbili su mali konflikti koji su bili potrebni da se nacionalni rad svede na pravu mjeru i izvodi u bratskoj trpeljivosti i međusobnom razumijevanju.

Danas su nesporazumi prebrođeni i meni je drago što mogu, zastupajući ovdje sva naša udruženja, i aškenaska i sefardska, u znak naše sloge, da pozdravim g. Sokolova, velikog pobornika naše narodne preporodne misli, u ovom našem špansko-jevrejskom idiomu i zaželim mu da ponese iz naše sredine, u kojoj struji pun, zdrav jevrejski život najljepše utiske i uspomene.

G. Šemaja Domajo

Zatim je govorio narodni poslanik g. Šemaja Domajo:

— Braćo i sestre! Kad u svojoj sredini imamo tako velikog gosta koji je personifikacija renesanse jevrejskog naroda, mislim da moram baciti jedan pogled u istoriju, i to samo iz razloga da je osvježimo. Bilo je Egipćana, Grka, Rimljana i drugim velikih naroda koji su doprinijeli velike žrtve i velika djela ljudskoj Kulturi. Tih je naroda nestalo, od njih su ostale samo piramide, grobnice, literarna djela, Forum Romanum i pandekta. A onaj mali, pastirski narod, koji je samo bacio u svijet ideju o jednom Bogu, još danas živi. Razorili su mu hram da ga potpunoma unište, a on je na njegovim razvalinama gradio čudesa, i to mučeći se i trpeći. Djela jevrejskog naroda su velika. Jedan je Nejevrejin rekao: Sreća je za čovječanstvo što su Jevreji istjerani iz svoje zemlje, jer su time stvarali svugdje. Jest on stvara svugdje, za sve, samo ne za sebe. Dokle će to ovako ići? Prenimo sel Osvjestimo se! Radimo i za sebe!

Došli smo da apelujemo na Vaša srca, da potpomognete sveto djelo jevrejske obnove. Mi od Vas tražimo samo materijalna sredstva, a naši su djedovi žrtvovali i krv i život za jevrejsku stvar.

G. Nahum Sokolov

Zadnji je uzeo riječ cijonistički prvak i uvaženi vođa g. Nahum Sokolov.

G. Sokolov je govorio njemački, i to ga je potaklo da aludira na značaj i važnost hebrejskog jezika po renesansu jevrejskog naroda. Na jedan duhovit, njemu svojstven, način, govorio je o postanku hebrejskog jezika, kojega je stvorio sam Bog i kojim jezikom nije govorio samo stočarski, zemljoradnički i ribarski narod u Erec Izrailju, već i cvijeće, i drvle, i rijeke, i brda, i ptice, i sva priroda.

— Mi smo dobili jedan niz deklaracija, nastavio je g. Sokolov, kojim nam se garantuje jevrejska država u Palestini, sloboda i ravnopravnost. Mi smo dobili mnogo, mnogo tih deklaracija, ali time nije ništa učinjeno. One su u našim lisnicama ili fijokama. Mi trebamo da te deklaracije, sadržaj njihov ostvarimo. U tim deklaracijama ima uvjeta. Te uvjete imamo da ispunimo. Treba da radimo, da gradimo, da stvaramo, da žrtvujemo. Ima nešta mučnog u tome, što je sve pod moranjem. To mora jevrejski narod da učini. Ali to je tako. Ko je taj jevrejski narod? Opet jedno teško pitanje. On je jedno anonimno društvo. Ne može mu se pisati pismo, molba, opomena, jer nema adresu. Naša je stvar da mu pribavimo i stvorimo tu adresu.

Jevreji su mnogo više davali za pogrome, nego što su dali za Keren Hajesod. Pogromisti su plijenili Jevreje, koji su opet primali novac od svoje braće i sami novac zarađivali. Na opet sredstvima snabdjevenim Jevrejima počinjali su pogromisti daljnje pogrome. U tome se očitovala neka utakmica između filantropije i pogroma. Filantropija je kapitulirala Nju ima da zamijeni zdravi, temeljni, konstruktivni, stvaralački jevrejski rad.

Galut je dao svoj pečat jevrejskom narodu. Od njega, čistog, jednostavnog i jednoobličnog, nastale su mnoge grupe sa raznim niansama. Šarolikost današnjeg Jevrejstva je velika. Ona je i interesantna. I mi ju čuvamo, cijenimo je, sviđa nam se, uživamo u njoj. Dobro je da sve te grupe imaju i svoje osebine. One su potrebne u borbi za održanje. I mi cijenimo sve te razlike i osebine. Prosto zato što realno gledamo na naš život. Moj uvaženi prijatelj g. predgovomik me je potsjetio na sefardsku konferenciju u Beču. Jest, ja sam se onda odazvao pozivu moje sefardske braće i podstrekao ih na rad. Mene zovu moji suradnici i prijatelji sefar-domanom. Ja jesam sefardoman. Ne samo da volim Sefarde, ja sam u njih i zaljubljen. Jer Sefardi imaju velikih zasluga za sve nas. Oni nisu samo trpjeli za naš ideal, nego su nam sačuvali i čisti izgovor hebrejštine koji smo sada poprimili svugdje i za novi jevrejski jezik. Ali su nam oni dali nešta što je jače nego sve ovo

skupa, što je, ako hoćete bogatije nego i cijeli Keren Hajesod. Dali su nam jedan Keren, jedan kapital koji se neće istrošiti i ostaće kao djelo i primjer za sve vijekove, a to je Juda Halevi, najveći i najponositiji i najpožrtvovniji pjesnik Cijona. On je ostavio svoju cvjetnu Španiju da se nastani u zemlji otaca i legenda, koja možda nije ni legenda, simbolično prikazuje njegovu žrtvu kad priča da je, dokopavši se svetog palestinskog tla, pao s konja beduina koji ga je pratio i pred zidinama hrama poginuo. Eto vidite, ovim svojim najvećim sinom zaduzili su nas Sefardi za uvijek. Međutim, mi težimo za jedinstvom. Postoji ladino kao što postoji jidiš. To su činjenice. Postoje i mnoge druge razlike i struje u Jevrejstvu. One su sve produkt mnogih uticaja iz raznih sredina, ali nejevrejskih i asimilatornih. Cijonizam je, prema riječima dra Theodora Herzla, povratak jevrejstvu, i to klasičnom jevrejstvu, čistom od svih onih privjesaka i produkata galutskih. Dosta je tih interesantnosti, tražimo čistoću, jedinstvo.

Palestina je danas djelo. U njoj žive Jevreji, i to konstruktivni Jevreji: poljodjelci, stočari, ribari i zemljoradnici. U njoj rade halucim, a i halucot. U njoj imamo velike pokusne stanice, kolonije, hebrejski univerzitet. Ljudi su mnogo za to žrtvovali, a mi tu ljepotu doživljavamo, i trebamo biti srećni.

Sarajevo je jedna stara opština. Ona je važna i vrijedna. Ona čuva jevrejsku tradiciju, ona ima svoj pinkes. Ona daje za naše obnovno djelo. Bog je blagoslovio.

Neka živi sarajevska opština, neka živi jevrejska Palestina.

Gromki «hedad» je zaorio čitavom salom. Oduševljenje, koje je proizvela ubjedljiva riječ gosp. N. Sokolova, koja je trajala više od 1 sata, zahvatilo je svu dvoranu: i muško, i žensko, i staro, i mlado. Programni dio pozdravne večeri završen je pjevanjem Hatikve.

Iza toga razvila se intimna zabava, pri kojoj je g. Sokolov davao prisutnicima potpise i posvete na slikama, snimljenim na stanicu.

i najponosniji i najpozrtvovniji prešnik Cijena. On je osmio svoji evropski Spanju da se nazovi u zemlji ovača i legoma, koja može ući ni legoma, samovoljno priznaje njegovu zravu kada pravi da je, ustačava se svetog plesničkog na, pa s konja bećina koji ga je pratio i pred zanima nema poganno. Eto vidite, ovim svomu nazivu smolu začinju se nas Sećaj da mi nećemo, mi težimo za jednu vrsnu rostopu našu kao sas posjeti ju, tu su činjenice. Postoje i mnoge druge razlike i sruje u Jevrejskim. One su sve proizvodi mnogih uticaja iz raznih sredina, sa nevezinskim i azijskim. Oponizam je, prema riječima dr. Grofa, i to klasičnom Jevrejskom, cijestvu i svim onim privjesak i počinjati gaučiškim. Dosta je tih interesantnosti, razimo cršocu, jedinstvo.

Palestina je danas djeđo. U njoj žive Jevreji, i to konstruktivni Jevreji; pojedinci, stotari, ribari i zemljoradnici. U njoj radi halucin, a i halucin. U njoj imamo velike pokuse štanci, kolonije, hebrejski univerzitet. Ljudi su mnogo za to htivovali, a mi tu ljeput doživljavimo, i trebamo biti srećni.

Sarajevo je jedna stara opština. Ona je važna i vrijedna, dama čuva jevrejsku tradiciju, ona ima svoj pinkes. Ona daje za nas obnovno djeđo. Bog je blagoslovio.

Neka živi sarajevska opština, neka živi jevrejska Palestina.

Gromki shodnjak je zaorio čitavom salom. Odusjevljenje, koje je proizvelo ubjedljiva riječ gosp. N. Sokolova, koja je trajala više od 1 sata, zahvatilo je svu dvoranu; i mukuo, i zensko, i staro, i mlado. Programni dio pozdravne večeri završen je pjevanjem Hatike.

Iza toga razvila se intimna zabava, pri kojoj je g. Sokolov davao prisutnicima potpis i posvete na slikama, slijenjenim na stanici.

POSJETE G. SOKOLOVA.

U petak u petoru posjetio je g. Sokolov venčak župana g. M. Nikolicu i gradskog komesara g. Blažkovića. I s jednim i s drugim bio je razgovaran, sdržan, i krešao se, glavnom, o svejanskog pitanja i oko budućnosti Sarajeva i Bosne. Još isti jutro, uzvratno je g. Sokolov posjetu veliki župan g. Nikolic.

Oko 11 sati odvezao se u muzej gde ga je primio direktor muzeja g. Stjepan Šarić. Tu je, sa narodito zanimajućim sarajevskim agudom, o kojoj je mnogo čuo i čitalo. Ušao je ukratko vremena, pregledao je g. Sokolov samo etnografsku zbirku.

Toga dana bio je pozvan g. Sokolov sa gu.com dr. Sokolov, beogradskim gostima i nekoj ugođenim članovima naše zajednice na ručak kod g. Silvije M. Alkasića. Iza ručka servisana je crna kava, na koju su bili i drugi pozvani.

Po poine, u 4 sata, priredio je engleski konzul g. Greigh u čast g. Sokolova čaj. Na čaju smo vijeli medu ostalim komandantom armije g. Smiljanićem, generalu gg. Jovanovićem i Stojnićem, g. nadrabinu i mnoge druge.

GOVORI G. SOKOLOVA U HRAMU VIMA

Arvitu je g. Sokolov prisustvovao u sećardskom hramu. Hram je bio, tom prigodom pun, i u ženskoj odjeljenju, jer su i žene htjele biti riječi uvaženog gosta. Iza arvita, održao je g. Sokolov kratak govor na hebrejskom jeziku. Govorio je o hramu i uloci hrama u životu jevrejskog naroda. Iza njega je g. dr. Vito Kajon reproducirao govor g. Sokolova na mitingu u Narodnom Pozorištu na spansko-jevrejskom jeziku za one koji nisu razumjeli njemački govor g. Sokolova.

U petak na večer, u oči subote, priredio je nadrabin g. dr. S. Wessel i večernu u čas g. Sokolova, njegove kćerke i beogradskim gostima. Na tu večer su pozvani i nekoj ugledni članovi akšenanske opštine. Iza večere, pri bogatim stolovima i crnoj kavi, na koju je bilo i dosta drugog svijeta pozvano, raspoloženo se zabavljalo.

U subotu, 17. marta ov. g., g. Sokolov je prisustvovao tefili u akšenaskom hramu, koji je bio posjećen kao na velike praznike. Prije čitanja tora, nad Rabin g. dr. Wezel je održao propovijed, a poslijer nje je održao g. Sokolov govor o temi Moše i Becalel, koju trećira odlomak preraša u prošoj suboti. Govor g. Sokolova u akšenaskom hramu je bio jedan od njegovih najboljih u Sarajevu. Na njemu se osvrnuli u jednom od idućih brojeva opširnije.

MITING DAMA. — OSNUTAK PODRUZNICE WIZO-A.

U subotu, 17. marta ov. g., u 4 sata po podne, održan je sastanak dama u Jevrejskom klubu. Šala Jevrejskog Kluba bila je dupkom puna mlađih i starijih žena. Ova činjenica je dostatan dokaz da u našoj ženi imaju smisla za nacionalni rad. To je prvi pokusaj u našoj sredini da se pozovu žene na saradnju u cijonističkim nastojanjima, i on je popunoma uspio.

G. Sokolova je pozdravila, na užetu gđa dr. Rothkopf, i predala mu jednu staru ketiju kao dar svih sarajevskih jevrejskih žena. Tu je ketiju poklonio u svrhu gđi Rothkopf dr. Žemaljske Banke g. Poljanic.

Prva je užela riječ na militing dama gđa Laura Papo — Bohorata, koja je, na lijepon spansko-jevrejskom jeziku, pozdravila uvaženog gosta. Ona je, među ostalim, rekla:

— Poštovani gospodine i vodo našeg naroda! U imu svojih sestara, naših majki i baka, onih naših majki iz periferije koje daju oblik i sadržaj našem jevrejskom, pozdravljaju Vas i želim Vam dobrodošliju.

Vaš dolazak u našu sredinu, a specijalno među jevrejske žene, pripremio teren za jedan novi i aktivni cijonistički život u našim porodicama. Od jevrejske žene se traži saradnja na obnovnom djelu. Ona je izdala stoljećima život svojih sinova za tude žemlje i države, a zašto ne bi sada vrši svoje dužnosti i davalda svoje žrtve kada to od naših zahtjeva Eret-Israelet.

Kod nas je običaj, g. predsednik, da se uz pozdrav i blagoslov, i u Vas blagoslovim sa željom da ustrajete u svom svetom nastojanju na čast i diku jevrejskog naroda.

Očito dirnut velikom posjetom, skupocjenim darovima koje mu poklonile sarajevske Jevreje i lijepim govorom gđa Laure Papo, g. Sokolov je uzeo riječ i rekao:

— Jedna ideja da se realizira mora biti priviniciva, zamamljiva. I svijet koji se ima zagrijati za jednu ideju treba da lako prima i da bude sklon novatoru. Cijonistička ideja može da zagrijie, a jevrejski narod traži novost pod čijim uticajem potpadne. Cijonistička ideja ima dake, mnoge uvjete da uspije.

Cijonistički pokret traži od žene red, žrtvu. Rad bez žene je polovičan. Mi nećemo polovičnosti, već cijlosti, potpunosti. Žena je uviđek i svugde potpomaga i podupirena velike ideje i nacionalne akcije. Za vrijeme rata žena se radile u fabrikama, laboratorijsima, bolnicama. I jevrejska žena je shvatila da je ona potrebna i neminovna. I ona je bila, i ona je osnovala svoju organizaciju, svoj «Wizo». Ta je organizacija uprüfličila i jedan kongres.

Moderna žena traži, preko feminizma, ravnnopravnost s muškarcima. Žena je kod nas, u Organizaciji, ravnnopravna. Njen glas vrijedi koliko i muškarčev. Jedna je žena izabrana i u Palestinsku legkulturu. To je gđica Šacher.

Njen rad u obnovnom djelu je od velike važnosti. Osim rada njenog u gospodarstvu, u kući i u polju, žena ima vrši funkciju vaspiteljice. Ona će da vaspitava novi jevrejski narastaj, i da ga natiska jubavi i da mu formira dušu. Žena nije za politiku i politiziranje. Njen rad je praktičan, a cijonistički pokret traži praktičnost.

Mi ne možemo ništa bez žene. Sve što radimo sami je jednostrano, i radi toga ćemo s Vama rediti, srce uz srce i ramenom ramenom.

Svjetska Organizacija Cijonističkih Žena (Wizo) je instrumenat na kojemu dati i ženi svoju melodičnu simfoniju obnovnog djela. Wizo širi svoju djelatnost iz dana u dan. Za posjete moje u Beogradu, osnovana je i tamo jedna omladina potružnica. I Sarajevo, jevrejsko Sarajevo, treba da ima takvu jednu podružnicu.

Iza govora g. Sokolova, g. inž. Oskar Grof je, pošto je pozvao sarajevske Jevreje na rad, predložio listu pripremnog skupljona odbora sarajevske podružnice Wizo-a, koja je jednočasno primljena.

Lista glasi: gđa Rifka dr. Levi, gđa Paula dr. Wessel, gđa Rahela Altars, gđa Ika Bošnjak, gđa Henriette Horvath, gđa Laura Papo, gđa Vilma dr. Bauer, gđa Berta Alkalaj, gđa Mariane dr. Neuer, gđa Mina Koš, gđa Klarice dr. Pinto, gđa Matilda Montija, gđa Frida Herman.

Sa skupštine, isto na predlog g. inž. Grofa, poslana je Wizu London ova depeša:

Pridjedom boravka Nahuma Sokolova u Sarajevu a u čas godice dr. Sokolova osnovana danas podružnica Wizo.

Mjesna Cijonistička Organizacija.

Fo svršenom programnom dijelu, jedna od naših starih žena, u staroj sećardskoj nošnji, gđa Rifka Šula Levi, poklonila je g. Sokolovu jedan pesar, koji je ona, pred 70 godina, sama izveza za svoje ruho i kifa rute «da ga

U Štaonici Jevrejskog Kluba, koja je bila za tu prigodu narođeno uređena, odmarao se g. Sokolov skoro 1 sat, do časa odaska. Iz Jevrejskog Kluba odvezao se g. Sokolov, sa pratinjom, na stanicu, otkle je brzinom vozom sa svojom godišnjom kćerkom, beogradskim gostima i delegacijom gradanskog odbora za doček, koja je otratila do Rajlova, putovanje u Zagreb.

Na stanicu se našlo na okupu jedno mnoštvo udruženjov svijeta da isprate uvaženog gosta g. Sokolova, njezinoj kćerkći gđi Sokolov, g. Lazar Avramovića sa suprugom i g. Semja Demajem, a isti se svi osrovni odušikuju svojom saslonom, riječkom i iskorijenkom vrijeđenom.

Sećardска opština mu je poklonila dva skupocjena egzemplara iz svoje biblioteke. Jednu gennaru (Baša Baša) iz godine 1922., i posebnu staru godinu. To je prvo uskano izozanje ravnaca, a izozao je Daniel Bomberger, drugi dar je kockeks — litot genovit g. Šantić, to je prvo izdajanje tog kockesa, islo izuzao od Daniela Bombergera u Mlečima.

Bomberger g. dr. Miroslav Levi mu je poklonio iz svoje zbirkice jednu generu (Baša Baša) iz godine 1922., i posebnu staru godinu. To je prvo uskano izozanje ravnaca, a izozao je Daniel Bomberger, drugi dar je kockeks — litot genovit g. Šantić, to je prvo izdajanje tog kockesa, islo izuzao od Daniela Bombergera u Mlečima.

Ketuba, koju su g. Sokolovu poklonile sarajevske Jevreje, je stara uvećana, reči su rabin u Sarajevu, kćerke Šulje Perera. Od veće vrijednosti i interesantnosti je divno izdavanje okvir te ketube koji je star oko 400 godina. Na tom se okviru, sigurno uslijed njegove ljeptote, promjenilo nekoliko kćerka tako da se na jednu, kada više nije bila od potrebe i obvezne vrijednosti, priljeplila druga, a na ovu treću i t. d.

Od gde Rifka Šula Levi dobio je g. Sokolov jedan stari peškir koji je on izvezla, pred 70 godina za svoje rukohvatu.

SARAJEVSKA STAMPA I DOLAZAK G. NAHUMA SOKOLOVA. — Sarajevska štampa je dolazak g. Nahuma Sokolova posvetila veliku pažnju, i prije njegovog dolaska, u mnogobrojnim stupcima njenim, treirana su razna jevrejska pisanja, a naročito pitanja jevrejske nacionalne obnove. O dolasku i o mitingu u Narodnom Pozorištu ova sarajevska dnevnik, i «Jugoslavenski Listi i «Večernja Pošta» donijele su opširne izvještaje.

Dwiggen DRINA o.o.
SOKOLOVIĆA 2. TELEFON 244

Salamon Trink
sa suprugom, Zenica

imaju čest pozvati Vas na vjenčanje svoje djece

CIPURE sa JAHIELOM

koje će se obaviti u nedjelju, dan 25. marta 1928. (4. marta 5688) u 2/4, sata poslije podne u Jevrejskom sećardskom hramu u Sarajevu.

Cestitanja nakon vjenčanja u hramu.

Brzojavci: Trink Finci, Sarajevo.

Josef J. Finci
sa suprugom, Sarajevo

POSJETE G. SOKOLOVA.

U petak u jutro posjetio je g. Sokolov velikog župana g. M. N i k o l i Ć a i gradskog komesara g. B i č a k č i č a. I s jednim i s drugim bio je razgovor srdačan, i kretao se, u glavnom, oko jevrejskog pitanja i oko budućnosti Sarajeva i Bosne. Još isto jutro, uzvratio je g. Sokolovu posjetu veliki župan g. Nikolić.

Oko 11 sati odvezao se u muzej gdje ga je primio direktor muzeja g. S k a r i Ć. Tu ga je naročito zanimala »s a r a j e v s k a a g a d a«, o kojoj je mnogo čuo i čitao. Usljed kratkoće vremena, pregledao je g. Sokolov samo etnografsku zbirku.

Toga dana bio je pozvan g. Sokolov sa gđicom dr. Sokolov, beogradskim gostima i nekojim ugledaim članovima naše zajednice na ručak kod g. S i l v i a M. A l k a l a j a. Iza ručka servirana je crna kava, na koju su bili i još drugi pozvani.

Po podne, u 4 sata, priredio je e n g l e s k i k o n z u l g. G r e i g h u čast g. Sokolova čaj. Na čaju smo vidjeli među ostalim komandanta armije g. Smiljanića, generale gg. Jovanovića i Stojšića, gg. nadrabine i mnoge druge.

GOVORI G. SOKOLOVA U HRAMOVIMA

Arvit u je g. Sokolov prisustvovao u sefardskom hramu. Hram je bio, tom prigodom pun, a i žensko odjelenje, jer su i žene htjele čuti riječ uvaženog gosta. Iza arvita, održao je g. Sokolov kratak govor na hebrejskom jeziku. Govorio je o hramu i ulozi hrama u životu jevrejskog naroda. Iza njega je g. dr. V it a K a j o n reproducirao govor g. Sokolova na mitingu u Narodnom Pozorištu na špansko-jevrejskom jeziku za one koji nisu razumjeli njemački govor g. Sokolova.

U petak na večer, u oči subote, priredio je nadrabin g. dr. S. W e s z e l večeru u čast g. Sokolova, njegove kćerke i beogradskih gostiju. Na tu večeru su pozvani i nekoji ugledni članovi aškenaske opštine. Iza večere, pri bogatim stolovima i crnoj kavi, na koju je bilo i dosta drugog svijeta pozvano, raspoloženo se zabavljalo.

U subotu, 17. marta ov. g., g. Sokolov je prisustvovao tefili u aškenaskom hramu, koji je bio posjećen kao na velike praznike. Prije čitanja tore, nadrabin g. dr. W e s z e l je održao propovijed, a poslije njega je održao g. Sokolov govor o temi Moše i Becalet, koju tretira odlomak peraše u prošloj suboti. Govor g. Sokolova u aškenaskom hramu je bio jedan od njegovih najboljih u Sarajevu. Na njime se osvrnuti u jednom od idućih brojeva opširnije.

Govori g. Sokolova u sarajevskim hramovima

GOVOR U SEFARDSKOM HRAMU.

Pred mnogobrojnim općinarima održao je g. S o k o l o v , u petak na večer, u sefardskom hramu, govor na hebrejskom jeziku, koji je pobožno saslušan. Među ostalim, on je rekao, otprilike, ovo:

Sveto je za mene ovo mjesto i sa strahopočitanjem stojim pred vama u tom času. Božanska gloria lebdi u ovom mjestu. Veliko je značenje hrama, svetišta za naš narod; velika njegova uloga u našoj prošlosti. U njemu smo se molili Bogu za naše potrebe i za cijeli svijet, u njemu smo se nadali i crpili snagu za sve što nas je snašlo. Ali sva ova svetišta, svako za sebe, veliko i značajno, trebaju se udružiti u jedno veliko svetište, koje će stajati tamo, gdje se nekada javljaog Bog svome narodu, u Cijonu. Nažalost, na stotine hramova ne dolaze u obzir za ovu veliku budućnost. Nekoji su od njih porušeni, nekoji spaljeni, mnogi oskvajani a svitci tore porazbacani. Ovi hramovi koji postoje i vrše svoju zadaću, moraju snositi više, dok se izgradi centralno svetište. Ne znamo kad će se izgraditi bet ha-mihdaš u Jerušalajimu; to je u Božjim rukama. Mi ga danomice čekamo, da iz njega čujemo novu riječ, i mi, i cijelo čovječanstvo. Ali oko svetišta u Erec Israelu mora biti ljudi, koji će tamo živjeti. Da im se omogući život, valja pridonijeti korban, a taj su sarajevski Jevreji pridonijeli. U galutu se moraju nadopuniti molitve i novčane žrtve; u samoi Zemlji molitva prati rad.

Sarajevska Opština ima lijepu prošlost i bogatu tradiciju i zauzima časno mjesto među opštinama i to joj nameće dužnosti prema Erec Israelu. Sretan sam što boravim u ovoj sredini, koja je sjajno konzervirala svoje jevrejstvo.

GOVOR U AŠKENASKOM HRAMU.

G. Nahum Sokolov je u subotu, 17. marta ov. g. održao u aškenaskom hramu, iza govora g. dra S. Wezsela, lijep govor o Moše i Becalelu. Na temelju odlomka nedeljne peraše, g. Sokolov je iznio svoje misli o izgradnji jevrejskog doma u Palestini, upotrijebivši poznate riječi iz midraša o velikom graditelju miškana, Becalelu.

U midrašu se, naime, priča da je taj slavni graditelj došao Mojsiju i upitao ga: «Moše rabenu, ne shvatam tvoje zapovijedi u stvari gradnje miškana. Niko na svijetu ne nabavlja i ne gradi sebi namještaj za dom svoj prije nego što je sam dom sagradio. A ti, Mojsije, meni nalažeš da najprije sagradim miškan, a tek poslije zgradu miškanu». Na to je Mojsije odgovorio Becalelu: «Ta ti si taj slavni

Becalel, koji nosiš u sebi ime Božje i ti si taj koji moraš sam riješiti to pitanje koje meni stavljaš«.

Misli, koje se u tom midrašu kriju, veoma su duboke i velike. Ni sam Becalel ih nije mogao odmah da shvati. One su jedan program, stvaralački i životni, one su jedan nazor na život i stvaranje, one su sam život. Becalel, kao graditelj, ima da gradi i stvara prema tim riječima, prema tom programu.

Za gradnju jedne kuće mora da se najprije nabavi potreban materijal: kamen, pijesak, cigla, drvo, alat, a pošto se to sve nabavilo onda će se istom pristupiti samoj gradnji. Materija, prostor, to su oni elementi koji su preduslovni i preduvjetni za gradnju jedne zgrade. Za podizanje jednog hrama Božijeg uslovi su isti kao i za podizanje jednog običnog doma. Ali za izgradnju jednog Božjeg hrama taj materijal treba da bude duševni, duhovni. Tu se trebaju najprije predspremiti, vaspitati narodni osjećaji, narodna duša pa da iz toga iskrne onaj pravi hram Božji i sveti duh Božije predaje. Tu se moraju najprije izgraditi svi preduslovi koji taj duh hrane i predstavljaju. To su kod izgradnje miškana menora, koja daje ono simbolično svjetlo što predstavlja tora, zatim aron-akodeš, u kojem se čuvaju ploče zakonodavne. I istom onda kada je narod prisvojio sebi sve ovo kao svoje duševne tekovine i istom onda kada je narod sve ovo primio kako svoju tradiciju, koja je simbolički prikazana u ovim predmetima, može da se pristupi gradnji samoga hrama.

Ovo što je vrijedno za jevrejski narod pred mnogo hiljada godina, nastavio je g. Sokolov, to vrijedi i danas. I mi stojimo pred takvim jednim velikim pothvatom. I mi imamo da izgradimo jedan novi hram, jedan novi miškan, a to je jevrejski narodni dom u Palestini koji će biti kulturni centar cjelokupnog jevrejskog naroda. I mi moramo, kako to Mojsije zamišljava i nalaže, najprije stvoriti potrebno oruđe, alat i materijal za gradnju našeg doma, a tek kasnije, kada smo se tim svim obezbijedili, pristupićemo samom radu. Naš dom je svet kao i hram Božji, i radi toga materijal za njegovu izgradnju biće ne samo materijalan, već i duhovan.

Naša je zadaća da vaspitamo jevrejski narod, sloboden za život u njegovoj državi, da ga predspremirao, da mu pobudimo nacionalne osjećaje, i to još u galutu, koji ja cijenim. Jevrejstvo u galutu je veoma diferencirano i raznobojno. U njemu ima mnogo struja. Nisu to samo Aškenazi i Sefardi, već ima još francuskih, engleskih, američkih i drugih Jevreja. Ta raznovrsnost rađa mnogim problemima. Taj problem je živ i aktuelan i u vašoj sredini. Meni je drago i radi toga što sam Vas posjetio. Taj problem mene interesira i kao istorika. Vaša

sredina ima dvije zajednice, i one moraju ići paralelno napretku i savršenstvu kao što moraju da čine sve grupe i grupice jevrejskog naroda. Ja želim i Vama da uzmete učešća u tom radu i da napredujete. I Vama Aškenazima i Vama Sefardima koje ja volim i cijenim i koji moraju biti ponosni što se njihovo izgovaranje hebrejskog jezika primilo kao oficijelno u Palestini i u literaturi, i kojom činjenicom kao da su svi Aškenazi postali Sefardi. Svima Vama želim da sarađujete na nabavljanju tog potrebnog materijala. Nije samo taj rad, ta predsprema u galutu. Preduvjeti za izgradnju narodnog doma nalaze se u Palestini. Tamo imamo da kupimo zemljište, da ga naselimo sa jevrejskim pionirima, da podignemo škole i pokusne stanice i tako da najprije stvorimo namještaj, našu menoru, naš aron akodeš. Poslije ćemo pristupiti gradnji našeg velikog hrama, našeg novog miškana, našeg slobodnog doma.

Govor g. Sokolova u aškenaskom hramu bio je jedan od najuspjelijih u Sarajevu. Pun je bio lijepih i zgodnih paralela, fabula i citata iz biblije i midraša. Istači nam je ne samo sadržaj, već i način predavanja, koji je bio lak, interesantan i pitoreskan. Naročito moramo ukazati na dio koji je govorio u opšte o umjetnosti i nadahnuću, o razlici između Mojsija i Becalela i njihovih značenja, a koji nam je upravo nemoguće reproducirati.

Iza programnog dijela banketa, predsjednik jevrejske opštine g. dr. Kohn pozdravio je drage i uvažene goste.

Iza njega je uzeo riječ g. Sokolov, koji je u jednom temperamentnom i živom govoru pozvao zagrebačke Jevreje na žrtvu za narod.

— Prije 30 godina, rekao je Sokolov, držali su nas sanjarima, a nije prošlo ni 20 godina od onda, a mi smo dobili Ballourovu deklaraciju, i danas ti sanjari mogu ukazati na mnoge činjenice i stvarnosti koje opet ukazuju na stvarnost njihovog rada i htijenja. Nema ništa realnije u jevrejsku od Palestine, od Jerušalajima. Doveli smo u zemlju više od 100 hiljada ljudi. Gradili smo ceste, kuće, domove, pokušne stanice, potpuna.

Mi nemamo protivnika, već tek samo iđuđenika. A oni su opasniji od protivnika.

Traži na koncu i od zagrebačkih Jevreja da stupu u četu pregačaca. Ne traži se samo novac, nego i shvatavanja stvar i duhovno učestovanje.

Iza govoru g. Sokolova, koji je elektrizirao prisutne, skupljali su se priloznički prijatelji su se prilozili za Keren Hajesod. Akcija na tom boketu je neobično uspjela.

U utorku prije podne, g. Sokolov, gđica Sokolov, u pratnji g. dra Hugo Kohna i nadrabina g. dra Schwarza i drugih posjetili su jevrejske institucije i razgledali grad.

Osim Schwarzovog Doma, učinila su gospoda posjetu Gan-ajeladimu, gdje ih je, kao domaćica, dočekala gđa Diana Roma n o. Tu su gosti bili obdareni burketima cvijeća i iznenadeni napretkom djece gan-hajeladima u hebrejskom jeziku. Djeca Gan-ajeladima su dotekla i otpričala goste pjevanjem hebrejskih pesama.

Istoga dana po podne, g. Sokolov, član centralne uprave Wizo-a u Londonu, imala je sastanak sa zagrebačkom podružnicom Wizo-a. Na tom sastanku, gđica dr. Sokolov je podnijela izvještaj o radu i djelatnosti Wizo-a u Engleskoj, Austriji i Bugarskoj. Wizo je mlada institucija i ukazuje na znatne usmjere. On još niti propagiran u dočastnoj mjeri i broj njegovih podružnica je malel. U zadnje vrijeme, njenom inicijativom osnovane su ovakve podružnice u Bugarskoj, a kod nas u Beogradu i Sarajevu.

Na večer, održan je miting u Makabijevom Domu, gdje je g. Sokolov govorio o današnjem stanju cijonističkog pokreta.

U srijedu, 21. marta ov. g., u 5.55 sati, našao se na stanicu jedan veliki broj zagrebačkih cijonista i izaslanika jevrejskih društava da otvore uvažene goste, koji su krenuli vozom za München.

Gовори г. Sokolova у sarajevskim hramovima

GOVOR U SEFARDSKOM HRAMU.

Pred mnogobrojnim općinari udržao je g. Sokolov, u petak na večer, u sefardskom hramu, govor na hebrejskom jeziku, koji je pobožno saslušan. Medu ostalim, on je rekao, optiske, ovo:

Svetlo je za mene ovo mjesto i sa strahopobitanjem stojim pred vama u tom času. Božanska gloria lebdi u ovom mjestu. Veidko je značenje hrama, svetišta za naš narod, velika njegova uoga u našoj prošlosti. U njemu smo se molili Bogu za naše potrebe i za cijeli svijet, u njemu smo se nadali i crpili snagu za sve što nas je snašlo. Ali sva ova svetišta, svaka za sebe, veliko i značajno, trebaju se udružiti u jedno veliko svetište, koje će stajati tamo, gdje se nekada javljaog Bog svome narodu, u Cijenu. Nažlost, na stolne hramove ne dolaze u obzir za ovu veliku budućnost. Nekoju su od njih porušeni, nekoji spašeni, mnogi oskrvreni i svitci tore porazbaci. Ovi hramovi koji postoje i vrše svoju zadaću, moraju nositi više, dok se izgraditi centralno svetište. Ne znamo kad će se izgraditi bet ha-mildas u Jerušalajimu; to je u Božjim rukama. Mi ga damonice čekamo, da iz njega čujemo nova riječ, i mi, i cijelo cijevanje. Ali oko svetišta u Erec Israelu mora biti ljudi, koji će tamо živjeti. Da im se omogući život, valja pridonijeti korban, a taj su sarajevski Jevreji pridonijeli. U galatu se moraju nadopuniti molitve i novčane žrtve: u samoi Zemlji molitva prati rad.

Sarajevska Opština ima lijepu prošlost i bogatu tradiciju i zauzima časno mjesto među opštinsama i to joj nameće dužnost prema Erec Israelu. Sretan sam što boravim u ovoj sredini, koja je sijajno konzervirala svoje jevrejsko.

GOVOR U ASKENASKOM HRAMU.

G. Nahum Sokolov je u subotu, 17. marta ov. g. održao u askenaskom hramu, iza govora g. dra S. Wezela, lijep govor o Moše i Becalelu. Na temelju odmoka nedjelne perače, g. Sokolov je iznio svoje misli o izgradnji jevrejskog doma u Palestine, upotrijebivši poznate riječi iz midraša o velikom graditelju miškana, Becalelu.


U midrašu se, naime, pišta da je taj slavni graditelj došao Mojsiju i upitao ga: Moše rabenu, ne shvalam tvoje zapovijedi u stvari gradnje miškana. Niko na svijetu ne nabavlja i ne gradi sebi namještaj za dom svoj prije nego što je sam dom sagradio. A ti, Mojsije, meni nalazeš da najprije sagradim miškan, a tek poslije zgradu miškanac. Na to je Mojsije odgovorio Becaletu: Tu ti si taj slavni Becalel, koji nosiš u sebi ime Božje i ti si taj koji moraš sam riješiti to pitnje koje meni stavljaš.

Misli, koje se u tom midrašu kriju, veoma su duboke i velike. Ni sam Becalel ih nije mogao odmah da shvati. One su jedan program, stvaralački i životni, one su jedan nazor na život i stvaranje, one su sam život. Becalel, kao graditelj, ima da gradi i stvara prema tim riječima, prema tom programu.

Za gradnju jedne kuće mora da se najprije nabavi potreban materijal: kamni, pjesak, cigla, drvo, alat, a pošto se to sve nabavilo onda će se istom pristupiti samoj gradnji. Materija, prostor, to su oni elementi koji su predušlovni i preduvjetni za gradnju jedne zgrade. Za podizanje jednog hrama Božjeg uslovi su isti kao i za podizanje jednog običnog doma. Ali za izgradnju jednog Božjeg hrama taj materijal treba da bude dušovni, duhovni. Tu se trebaju najprije predspremiti, vaspitati narodni osjećaji, narodna duša pa da iz toga iskrane onaj pravi hram Božji i sveti duh Božje predaje. Tu se moraju najprije izgraditi svi predušlovi koji taj duh hramne i predstavljaju. To su kod izgradnje miškana menoru, koja daje ono simbolno svjetlo što predstavlja tora, zatim aron-akodes, u kojem se čuvaju ploče zakonodavne. I istom onda kada je narod prisojio sebi sve ovo kao svoje duševne tečovine i istom onda kada je narod sve ovo primio kako svoju tradiciju, koja je simbolički prikuzena u ovim predmetima, može da se pristupi gradnji samoga hrama.

Ovo što je vrijedno za jevrejski narod pred mnogo hiljada godina, nastavio je g. Sokolov, to vrijedi i danas, i mi stojimo pred takvim jednim velikim potvratom, i mi umeamo da izgradimo jedan novi hram, jedan novi miškan, a to je jevrejski narodni dom u Palestine koji će biti kulturni centar cijelokupnog jevrejskog naroda. I mi moramo, kako to Mojsije zamislio i našao, najprije stvoriti potrebno oruđe, alat i materijal za gradnju našeg doma, a tek kasnije, kada smo se tim svim obezbjedili, pristupimo samom radu. Naš dom je svet kao i hram Božji, i radi toga materijal za njegovu izgradnju bice ne samo materijalan, već i duhovan.

Naša je zadada da vaspitamo jevrejski narod, slobodan sa život u njegovoj državi, da ga predspremimo, da mu budimo nacionalne osjećaje, i to još u galatu, koji ja cijelim. Jevrejstvo u galatu je veoma diferencirano i raznolично. U njemu ima mnogo struja. Nisu to samo Askenazi i Sefaridi, već ima još francuskih, engleskih, američkih i drugih Jevreja. Ta raznovrsnost rada mnogim problemima. Taj problem je živ i aktualan i u vašoj sredini. Meni je drag i radi toga što sam Vas posjetio. Taj problem mene interesira i kao istorika. Vaša sredina ima dvije zajednice, i one moraju ići paralelno napretku i savršenstvu kao što moraju da čine sve grupe i grupice jevrejskog naroda. Ja želim i Vama da uzmete učešća u tom radu i da napredujete. I Vama Askenazima i Vama Sefaridima koje ja volim i cijelim i koji moraju biti ponosni što se njihovo izgovaranje hebrejskog jezika primilo kao oficijelno u Palestini i u literaturi, i kojom činjenicom kao da su svi Askenazi postali Sefaridi. Svi Vama želim da saradujete na nabavljanju tog potrebnog materijala. Nije samo taj rad, ta predsprema u galatu. Predviđeni, u vezi i nutarnja. Jer samo svestrana



Odot se dohvita u svim ljekarnama
i braćačnicama.

za izgradnju narodnog doma nalaze se u Palestine. Tamo imamo da kupimo zemljište, da ga naselimo sa jevrejskim pionirima, da podignemo škole i pokusne stanice i tako da najprije stvorimo namještaj, našu menoru, naš aron akodes. Poslije ćemo pristupiti gradnji našeg velikog hrama, našeg novog miškana, našeg slobodnog doma.

Gовор g. Sokolova u askenaskom hramu bio je jedan od najuspješnijih u Sarajevu. Pun je bio ljeplih i zgoda palala, fabula i citata iz biblije i midraša. Istači nam je ne samo sadržaj, već i način predavanja, koji je bio lak, interesantan i pitoreskan. Naročito moramo ukazati na dio koji je govorio u opšte umjetnosti i nadahnuće, o razlici između Mojsija i Becalela i njihovih značenja, a koji nam je upravo nemoguce reproducirati.

Omladinski pokret:

Okružni sastanak S. Z. O. U. u Sarajevu

U nedjelju i ponедeljak, dne 8. i 9. aprila o. g., održaće se u našem gradu okružni sastanak omladinskih udruženja Bosne u S. Z. O. U.

Posljednja priredba S. Z. O. U. u Bosni bila je ona u avgustu 1926. godine, to jest Slet, iz kojega su nastale i omladinske pokrete naše Kraljevine nove struje i previranja, i od kojega se stanje, kao i forma, našeg omladinskog pokreta u mnogočem izmjenila.

Do danas osjećala se i zapažala se medu omladinskim saveznim udruženjima Bosne osjetna nepovezanost, koja je bila još veća negdje uprkos udruženjima van Bosne. Savezne priredbe kroz to posljednje vrijeme održavane su u mjestima koja su za Bosnu bila, ili radi sličnosti veza ili kratkoče trajanja ili ograničenja slobodnog vremena i drugih razloga, nepristupačna. A bosanskim Saveznim udruženjima, pored pomenuće povezanosti, manjka još i ono što je uslovno za zdravi napredak u radu i pokretu, a to je samostalno i dobro izrađeni primarni metod rada, koji ima da odgovara današnjem stanju pokreta u Bosni, a koji će omogućiti i udruženju Bosne da, u najskorije vrijeme, nadoknade svoju zaostalost. Na taj način omogućiti će se ne samo organizaciono eksterna povezanost savezne a i ostale omladine naše Kraljevine, nego s tim i uveći i nutarnja. Jer samo svestrana

MITING DAMA. — OSNUTAK PODRUŽNICE WIZO-A.

U subotu, 17. marta ov. g., u 4 sata po podne, održan je sastanak dama u Jevrejskom Klubu. Sala Jevrejskog Kluba bila je dupkom puna mladih i starih žena. Ova činjenica je dostatan dokaz da i naše žene imaju smisla za nacionalni rad. To je prvi pokušaj u našoj sredini da se pozovu žene na saradnju u cijonističkim nastojanjima, i on je potpunoma uspio.

G. Sokolova je pozdravila, na ulazu gđa dra R o t h k o p f a, i predala mu jednu staru ketubu kao dar svih sarajevskih jevrejskih žena. Tu je ketubu poklonio u tu svrhu gđi Rothkopf dir. Zemaljske Banke g. Poljanić.

Prva je uzela riječ na mitingu dama gđa L a u r a P a p o — B o h o r e t a, koja je, na lijepom špansko-jevrejskom jeziku, pozdravila uvaženog gosta. Ona je, među ostalim, rekla:

— Poštovani gospodine i vođo našeg naroda! U ime svojih sestara, naših majki i baka, onih naših majki iz periferije koje daju oblik i sadržaj našem jevrestvu, pozdravljam Vas i želim Vam dobrodošlicu.

Vaš dolazak u našu sredinu, a specijalno među jevrejske žene pripraviće teren za jedan novi i aktivni cijonistički život u našim porodicama.

Od jevrejske žene se traži saradnja na obnovnom djelu. Ona je izdala stoljećima živote svojih sinova za tuđe zemlje i države, a zašto ne bi sada vršila svoje dužnosti i davala svoje žrtve kada to od nas zahtjeva Erec-Izrael.

Kod nas je običaj, g. predsjedniče, da se uz pozdrav i blagoslovje. I ja Vas blagoslovjem sa željom da ustrajete u svom svetom nastojanju na čast i diku jevrejskog naroda.

Očito dirnut velikom posjetom, skupocjenim darovima koje mu pokloniše sarajevske Jevrejke i lijepim govorom gđe Laure Papo, g. Sokolov je uzeo riječ, i rekao:

— Jedna ideja da se realizira mora biti privlačiva, zamamljiva. I svijet koji se ima zagrijati za jednu ideju treba da lako prima i da bude sklon novotarijama. Cijonistička ideja može da zagrije, a jevrejski narod traži novosti pod čiji uticaj lako potпадa. Cijonistička ideja ima, dakle, mnoge uvjete da uspije.

Cijonistički pokret traži i od žene rad, žrtvu. Rad bez žene je polovičan. Mi nećemo polovičnosti, već cijelosti, potpunosti. Žena je uvijek i svugdje potpomagala i podupirala velike ideje i nacionalne akcije. Za vrijeme rata žene

su radile u fabrikama, laboratorijima, bolnicama. I jevrejska žena je shvatila da je ona potrebna i neminovna. I ona je haluc. I ona je osnovala svoju organizaciju, svoj «Wizo». Ta je organizacija upriličila i jedan kongres.

Moderna žena traži, preko feminizma, ravnopravnost s muškarcima. Žena je kod nas, u Organizaciji, ravnopravna. Njen glas vrijedi koliko i muškarčev. Jedna je žena izabrana i u Palestinsku Egzekutivu. To je gđica Sacher.

Njen rad u obnovnom djelu je od velike važnosti. Osim rada njenog u gospodarstvu, u kući i u polju, žena ima da vrši funkciju vaspitateljice. Ona će da vaspitava novi jevrejski naraštaj, i da ga natapa ljubavi i da mu formira dušu. Žena nije za politiku i politiziranje. Njen rad je praktičan, a cijonistički pokret traži praktičnosti.

Mi ne možemo ništa bez žene. Sve što radimo sami je jednostrano, i radi toga ćemo s Vama raditi, srce uz srce i rame uz rame.

Svjetska Organizacija Cijonističkih Žena (Wizo) je instrumenat na kojemu će dati i žena svoju melodiju simfoniji obnovnog djela. Wizo širi svoju djelatnost iz dana u dan. Za posjete moje u Beogradu, osnovana je i tamo jedna njena podružnica. I Sarajevo, jevrejsko Sarajevo, treba da ima takvu jednu podružnicu.

Iza govora g. Sokolova, g. inž. Oskar Grof je, pošto je pozvao sarajevske Jevrejke na rad, predložio listu pripremnog akcijonog odbora sarajevske podružnice Wizo-a, koja je jednodušno primljena.

Lista glasi: gđa Rifka dr. Levi, gđa Paula dr. Weszel, gđa Rahela Altarac, gđa Ilka Böhm, gđa Henriette Horwiz, gđa Laura Papo, gđa Vilma dr. Bauer, gđa Berta Alkalaj, gđa Mariane dr. Neuer, gđa Ruža Furcht, gđa Pepi dr. Pinto, gđa Mina Koš, gđa Klarica Levi, gđa Matilda Montilja, gđa Frida Herman.

Sa skupštine, isto na predlog g. inž. Grofa, poslana je Wizu u London ova depeša:

Prigodom boravka Nahuma Sokolova u Sarajevu a u čast gđice dr. Sokolov osnovana danas podružnica Wizo. Mjesna (ženska, o.a.) Cijonistička Organizacija.

Po svršenom programnom dijelu, jedna od naših starih žena, u staroj sefardskoj nošnji, gđa Rifka Juda Levi, poklonila je g. Sokolovu jedan peškir, koji je ona, pred 70 godina, sama izvezla za svoje ruho i kitu rute «da ga ne ureknu».

U čitaonici Jevrejskog Kluba, koja je bila za tu prigodu naročito uređena, odmarao se g. Sokolov skoro 1 sat, do časa odlaska. Iz Jevrejskog Kluba odvezao

se g. Sokolov, sa pratnjom, na stanicu, otkle je brzim vozom sa svojom gđicom kćerkom, beogradskim gostima i delegacijom građanskog odbora za doček, koja ga je otpratila do Rajlovca, oputovao u Zagreb.

Na stanicu se našlo na okupu jedno mnoštvo oduševljenog svijeta da isprate uvaženog gosta g. Sokolova, njegovu kćerku gđicu Sokolov, g. Lazara Avramovića sa suprugom i g. Šemaja Demaja, koji su, po njihovim izjavama, ponijeli najljepše utiske iz našega grada i koji su ostavili najljepše utiske u našem gradu. G. Sokolov je rekao, na ulazu u naš grad, da otvara svečanost koja će se slaviti za vrijeme njegovog boravka u našoj sredini. Nije se prevario. Jer je, zaista, boravak njegov među nama bio za nas jedna lijepa svečanost.

DAROVI SARAJLJIA G. NAHUMU SOKOLOVU.

Za boravka u Sarajevu, g. Nahum Sokolov je dobio jedan niz darova, što od naših ustanova a što od privatnih lica. Ti se svi darovi odlikuju svojom starinom, rijetkosti i istorijskom vrijednosti.

Sefardska opština mu je poklonila dva skupocijena egzemplara iz svoje biblioteke. Jednu gemaru (Baba batra) iz godine 6282., to jest staru 406 godina. To je prvo tiskano izdanje Talmuda, a izdao ga Daniel Bombergni. Drugi dar je Kodeks — Ilhiot gedoiot iz god. 5310. To je prvo izdanje tog Kodeksa, isto izdano od Daniela Bombergia u Mlecima.

Nadrabin g. dr. Moric Levi mu je poklonio iz svoje zbirke jedan rukopis, star 500—600 godina, koji sadržava responze rav Haja, zadnjeg gaona u Suri koji je živio početkom 10. stoljeća. Djelo je više puta izdano, ali je interesantno i skupocjeno radi toga što je u manuskriptu.

K e t u b a, koju su g. Sokolovu poklonile sarajevske Jevrejke, je stara 94 godine, kada je rabin u Sarajevu bio čuveni rebi Moše Perera. Od veće vrijednosti i interesantnosti je divno izrađen okvir te ketube koji je star oko 400 godina. Na tom se okviru, sigurno uslijed njegove ljepote, promijenilo nekoliko ketuba tako da se na jednu, kada više nije bila od potrebe i obvezne vrijednosti, prilijepila druga, a na ovu treća i. t. d.

Od gđe R i f k e J u d a L e v i dobio je g. Sokolov jedan stari peškir koji je ona izvezla, pred 70 godina za svoje ruho.

SARAJEVSKA ŠTAMPA I DOLAZAK G. NAHUMA SOKOLOVA.

- Sarajevska štampa je dolasku g. Nahuma Sokolova posvetila veliku pažnju. I prije njegovog dolaska, u mnogobrojnim stupcima njenim, tretirana su razna jevrejska pitanja, a naročito pitanja jevrejske nacionalne obnove. O dolasku i o mitingu u Narodnom Pozorištu oba sarajevska dnevnika, i »Jugoslavenski List« i «Večernja Pošta« donijela su opširne izvještaje.